



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinaugljevik.net	Srijeda, 27. februar 2019. god. UGLJEVIK BROJ 1/19 GOD. LVII	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
--	--	--

Na osnovu člana 7. Poslovnika Skupštine opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 8/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Prolašava se mandat odbornika Skupštine opštine Ugljevik, Nedeljka Markovića, sa liste političkog subjekta **SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA-SNSD**.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“,

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111- 16 /19.

Datum, 22.02.2019. godine

PREDSJEDNIK SO-e

Đoko Simić, profesor

Član 1.

Usvaja se Strategija bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik 2019-2028.godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Strategija drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik 2019-2028.godinu.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-345-9/19

Datum,22.02.2019.godine

PREDSJEDNIK SO-e

Đoko simić, profesor

STRATEGIJE BEZBJEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK ZA PERIOD 2019-2028.GODINU

1. UVOD

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019. godine donosi:

ODLUKU

O USVAJANJU STRATEGIJE BEZBJEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK ZA PERIOD 2019-2028.GODINU

Područje opštine Ugljevik se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, između 44° 41' sjeverne geografske širine i 18° 59' istočne geografske dužine. Smješteno je na istočnim padinama planine Majevica odnosno na krajnjim padinama koje se spuštaju prema Semberskoj ravnici i Brčanskom platou. Teritorija opštine Ugljevik zahvata površinu od 17.042 ha. U klasi podjele prema veličini površine teritorije, pripada manjim opštinama Republike Srpske. Sa sjeverne i istočne strane većim dijelom graniči sa brežuljkastim

područjem teritorije grada Bijeljina i manjim dijelom, sa njenim ravničarskim prostorom. Sa zapadne strane, granica se prostire brdovitim dijelom opštine Lopare. Južna granica se pruža brdovitim dijelom opština Zvornik i Teočak.

Područje opštine Ugljevik čini 25 naseljenih mjesta, od čega je jedno gradsko naselje Ugljevik, organizovanih u 25 mjesnih zajednica koje su većim dijelom ruralne sredine. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine ukupan broj stanovnika na području opštine Ugljevik bio je 15.118.

Sa drugim krajevima Republike Srpske i BiH područje opštine Ugljevik je povezano dosta kvalitetnom mrežom magistralnih i regionalnih puteva. Kroz središnji dio opštine prolazi magistralni put M-18 Bijeljina-Tuzla i regionalni putni pravac R-459 Pilica-Koraj.

Magistralnim putem M-18 Bijeljina-Tuzla ostvarena je komunikacija sa istočnim i zapadnim dijelovima regiona i šire. Preko regionalnog puta R-459 Pilica-Koraj omogućena je kvalitetna teritorijalna povezanost opštine Ugljevik sa sjevernim (Brčko distrikt, BiH) i južnim (opština Zvornik) dijelovima republike i regiona. Dalje je ostvareno i povezivanje regionalnog puta na magistralne putne pravce (na teritoriji drugih opština).

Dionica magistralnog puta od Ravnog Polja do Maleševaca je dužine oko 16 km, a regionalni putni pravac od Tutnjevca preko Zabrđa, Ugljevičke Obriježi, Starog Ugljevika, Mezgraje, Crvenog Brda, Gornje i Donje Trnove kroz područje opštine prolazi u dužini od 30,8 km. Uslijed uticaja klizišta ugrožene su poddionice regionalnog puta prema Starom Ugljeviku, Prosjeka-Crveno Brdo i Crveno Brdo- Gornja Trnova.

Mrežu lokalnih puteva čini pedeset četiri lokalna puta u ukupnoj dužini od 147,204 km. Od ukupne dužine lokalnih puteva asfaltirano je 112,239 km što čini udio od 76%, dok ostatak karakteriše makadamska podloga i zemljani zastor. Takođe, pod asfaltnim zastorom je i dio nekategorisanih puteva u dužini oko 66 km. Također, su evidentirane i gradske ulice u ukupnoj dužini od 19,473 km. Geostrateški položaj opštine Ugljevik je veoma povoljan. Opština se nalazi na 22 km udaljenosti od Bijeljine, 49 km od Tuzle, 30 km od Brčkog, 165 km od Sarajeva, 160 km od Beograda, 144 km od Novog Sada. Na udaljenosti oko 70 km od Ugljevika je priključenje na Panevropski Koridor 10, odnosno auto put E70 Beograd- Zagreb. Ovaj putni pravac je najkraća veza sa ova dva grada i preko njih sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom balkanskog poluostrva. Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu je udaljen 143 km od Ugljevika, aerodrom u

Banja Luci 197 km, u Sarajevu 165 km, a u Tuzli 48 km.

Najbliža luka je u Brčkom na udaljenosti oko 30 km od Ugljevika.

Međunarodni granični prelazi za promet putnika i robe I kategorije, Rača (BiH)-Sremska Rača (RS), od opštine Ugljevik udaljen je 34 km, Pavlovića most (BiH)-Badovinci (RS) 29 km, Karakaj (BiH)-Mali Zvornik (RS) 33 km, Brčko (BiH)-Gunja (RH) 33 km, Orašje (BiH)-Županja (RH) 60 km.

Međunarodni granični prelazi za promet putnika Šepak (BiH)-Trbušnica (RS) udaljen je od Ugljevika 22 km.

Osnovu za izradu ove strategije predstavlja Strategija bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, te su u skladu sa istom definisani ključni pravci u većoj mjeri identični, ali u svakom slučaju prilagođeni mogućnostima u okviru subjekata na teritoriji opštine Ugljevik.

Republika Srpska kao entitet u sastavu BiH prepoznala je evropske vrijednosti, odnosno značaj bezbjednosti drumskog saobraćaja i započela je sa sprovođenjem mjera koje su bile usmjerene na smanjenje broja i posljedica saobraćajnih nezgoda, a kao rezultat navedenog je i usvajanje Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period 2013. godina – 2022. godina, odnosno razvoj strategije bezbjednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Podaci koji će biti obrađeni u ovoj Strategiji govore o broju i posljedicama saobraćajnih nezgoda i potvrđuju značaj postojanja strateških dokumenata bezbjednosti saobraćaja na svim nivoima.

2. ANALIZA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U PERIODU OD 2011-2017 GODINE

Prilikom izrade ovog dokumenta u obzir je uzet period od 2011-2017. godine, te za posmatrani period izvršena je analiza pokazatelja koji su značajni za buduće određivanje ključnih ciljeva i unapređenje bezbjednosti saobraćaja te su analizirane saobraćajne nezgode u odnosu na ukupan broj i posljedice. Analizom registrovanih saobraćajnih nezgoda i poređenjem broja nezgoda u posmatranom periodu 2011-2017, može se zaključiti da je na području koje operativno pokriva Policijska stanica Ugljevik varirao broj ukupnih saobraćajnih nezgoda i saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Ako posmatramo polaznu i završnu godinu, primjetan je povećan broj saobraćajnih nezgoda (134,18%) kao i povećan broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom (178,94 %).


Tabela broj 1. Pregled ukupnog broja saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lice i materijalnom štetom za period 2011-2017. godina na području opštine Ugljevik

godina	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ukupno saobraćajna nezgoda	29	27	22	20	54	60	68
broj SN sa materijalnom štetom	19	19	13	9	38	34	53

Broj poginulih lica	0	0	0	1	2	0	0
Broj teško povrijeđenih lica	4	2	4	4	3	5	5
Broj lakše povrijeđenih lica	10	7	6	7	16	33	16

U period u od 01.01.2011. godine do 31.12.2017. godine na području opštine Ugljevik u saobraćajnim nezgodama tri lica su smrtno stradala.


Broj poginulih u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 1.



Grafikon broj1. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima

Samo u proteklih sedam godina 27 lica je teško povrijeđeno na području koje operativno pokriva Policijska stanica Ugljevik.


Broj teško povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 2.



Grafikon broj 2. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima

U posmatranom periodu 2011-2017. godine na području opštine Ugljevik u saobraćajnim nezgodama 95 lica zadobilo je lakše tjelesne povrede.

Broj lakše povrijeđenih lica u saobraćajnim nezgodama prikazan je grafikonom broj 3.



Grafikon broj 3. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima

Kada je u pitanju broj saobraćajnih nezgoda, može se reći da još uvijek nije uspostavljen opadajući trend, već da je prisutan oscilirajući trend ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Ovo je karakteristično za zemlje koje nemaju stabilne i snažne zaštitne sisteme u bezbjednosti saobraćaja. Zato je neophodno strateški unapređivati kapacitet i integritet pojedinaca i institucija koji realizuju mjere i aktivnosti u cilju smanjivanja stradanja u saobraćaju.

3. UZROCI NASTANKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA I KATEGORIJE PUTEVA NA KOJIMA SE DOGODILA NEZGODA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK

Analizirajući uzroke saobraćajnih nezgoda (tabela broj 2) u 2017. godini dolazimo do zaključka da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda radnje vozilom u saobraćaju (24), nepropisno odstojanje (15), neprilagođena brzina (10) i nepoštovanje prvenstva prolaza (5).

Tabela broj 2. Pregled uzroka zbog kojih je došlo do saobraćajne nezgode

Uzroci / godina	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brzina	6	6	0	0	5	11	10
Preticanje	0	1	2	0	5	4	3
Prvenstvo prolaza	3	1	2	4	12	8	5
Mimoilaženje	7	5	1	2	3	1	1
Obilaženje	1	1	1	0	0	0	0
Radnje vozilom	11	11	13	6	20	18	24
Odstojanje	3	1	1	1	4	10	15
Pješaci	0	0	0	0	0	0	0
Put	0	0	0	0	0	0	0
Ostalo	1	1	0	7	5	7	10

Analizirajući saobraćajne nezgode po kategorijama puta i mjestima nastanka (tabela broj 3), možemo zaključiti da se najviše saobraćajnih nezgoda u posmatranom periodu 2011-2017. godina dogodilo na magistralnom putu (86), lokalnim putevima (85), ulicama u naselju (75), na regionalnim putevima (34) dok na nekategorisanim putevima nije zabilježena saobraćajna nezgoda. U narednom periodu potrebno je angažovanje radnika policije u naseljenim mjestima, magistralnom putu i ulicama u naselju gdje i najčešće dolazi do saobraćajnih nezgoda.

Tabela broj 3. Prikaz broja saobraćajnih nezgoda po kategoriji puta

Kategorija puta / godina	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Magistralni put	0	0	0	0	25	31	30
Regionalni put	6	5	4	5	5	6	3
Ulice u naselju	7	12	5	7	14	12	18
Lokalni put	16	10	13	8	10	11	17
Nekategorisani put	0	0	0	0	0	0	0

4. TROŠKOVI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

Na osnovu istraživanja koje je sproveo Ekonomski instiut u sklopu rada „Troškovi saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj“ (Sweroad projektni tim) primjenom bruto autput metode (metoda ljudskog kapitala) izračunati su socijalno-ekonomski gubici koji nastaju kao posljedica saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj. Primjenom ove metode izračunavaju se sljedeći troškovi: troškovi administracije, zdravstvenog zbrinjavanja žrtava, šteta na imovini, izgubljena produktivnost poginulih i povrijeđenih, kao i nadoknada za pretrpljenu fizičku i duševnu bol i patnju.

Na osnovu ovog istraživanja došlo se do sljedećih troškova za svako lice nastradalo u saobraćajnim nezgodama u RS.

Tabela 4. Prikaz nastalih gubitaka za svaku žrtvu saobraćajne nezgode prema stepenu ozbiljnosti u RS

Posljedice	Troškovi
Poginuli	520.950 KM
Teža povrijeđena lica	20.766 KM
Lakše povrijeđena lica	693 KM

Na osnovu ovih podataka izvršen je proračun gubitaka za svaku žrtvu saobraćajnih nesreća prema stepenu ozbiljnosti u opštini Ugljevik.

Tabela broj 5. Prikaz nastalih gubitaka za svaku žrtvu saobraćajne nezgode u opštini Ugljevik

Poginuli	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Broj poginulih	0	0	0	1	2	0	0
Troškovi	0	0	0	520.950,00	1.041.900,00	0	0

LTP	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Broj lakše povrijeđenih	10	7	6	7	16	33	16
troškovi	6.930,00	4.851,00	4.158,00	4.851,00	11.088,00	22.869,00	11.088,00

TTP	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Broj teško povrijeđenih	4	2	4	4	3	5	5
troškovi	83.064,00	41.532,00	83.064,00	83.064,00	62.298,00	103.830,00	103.830,00

Na osnovu prethodne tri tabele dolazi se do iznosa ukupnih troškova saobraćajnih nezgoda u opštini Ugljevik i taj iznos je 2.189.367,00 KM. Imajući u vidu da je analizom obuhvaćeno 7 godina, slijedi da je godišnji gubitak oko 312.766,00 KM te su ovakvi gubici u ljudskim resursima i finansijskim sredstvima neprihvatljivi za našu opštinu.

5. PRAVNI, PLANSKI I STRATEŠKI OKVIR

VIZIJA

„Stvaranje uslova da opština Ugljevik bude bezbedna opština za sve učesnike u saobraćaju“

Za realizaciju vizije Strategije važno je da svaki građanin i svaki subjekt u društvenom sistemu živi i radi sa mišlju o bezbjednosti saobraćaja. Ako se svaki subjekat u društvenom sistemu bude ponašao u skladu sa ciljem da svi budu bezbedni, tada će vizija biti dostignuta.

5.1. Ključni ciljevi strategije

U periodu od 2019. do 2028. godine, realizovaće se mjere i aktivnosti različitih subjekata kojima će se unaprijediti sistem bezbjednosti saobraćaja kroz sljedeće indikatore performansi bezbjednosti saobraćaja:

- povećaće se upotreba sistema zaštite (upotreba sigurnosnog pojasa, dječija sjedalica, zaštitna kaciga),
- poboljšaće se poštovanje ograničenja brzine kretanja vozila
- smanjiće se broja alkoholisanih vozača u saobraćaju
- smanjiće se ukupan broja saobraćajnih nezgoda za 30%

5.2. Kvalitativni ciljevi

- Kvalitativni ciljevi treba da postignu dalje smanjenje najtežih posledica saobraćajnih nezgoda, odnosno broja poginulih, teško i lako povrijeđenih lica. Posmatrajući globalno, važno je
- povećati saobraćajnu kulturu stanovništva,
 - stvoriti preduslove za bolje poznavanje i poštovanje saobraćajnih propisa kao i
 - povećati društvenu svijest o problemima stradanja u saobraćaju.

Osposobljavanje u poznavanju saobraćajnih propisa za sigurno učešće u saobraćaju već u najranijem dječijem uzrastu ima jednu od najvažnijih uloga u ostvarivanju glavnog kvantitativnog cilja. Uvođenje saobraćajnog obrazovanja u sve obrazovne ustanove, počevši od dječijih vrtića, kao mjeru koja će dugoročno uticati na ponašanje najmlađe i adolescentske grupe učesnika u saobraćaju, a samim tim i direktno na bezbjednost saobraćaja. Sve vrste saobraćajne nediscipline, posebno među mlađim kategorijama stanovništva, potrebno je svesti na najniži nivo.

Praćenje i usmjeravanje kaznene politike u cilju povećanja saobraćajne discipline i odgovornosti vozača prema poštovanju saobraćajnih propisa i širenju saobraćajne kulture, posebna je mjera koja će doprinijeti ostvarenju cilja.

Način na koji će se doprinijeti ostvarivanju kvalitativnih ciljeva su:

- sprovesti preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o prevenciji povreda u drumskom saobraćaju
- jačati kapacitet i integritet pojedinaca i institucija BS

(bezbjednosti saobraćaja) u opštini, tako da se uspostave snažne i stabilne institucije bezbjednosti saobraćaja,

- uspostaviti mrežu partnera, dobru saradnju i usaglašavanje rada institucija BS u opštini, uz glavnu koordinirajuću ulogu opštinskog Savjeta za BS, (održavati mjesečne sastanke posvećene BS),
- dostići stabilan opadajući trend u broju saobraćajnih nezgoda i trend opadanja društveno-ekonomskih troškova nastalih kao posljedica saobraćajnih nezgoda,
- uvesti zahtjeve bezbjednosti saobraćaja u proces urbanističkog planiranja i izrade regulacionih planova,
- uraditi lokalne normativne akte u oblasti saobraćaja i uspostaviti proces njihovog stalnog unaprjeđivanja,
- unaprjeđivati svijest o potrebi generalnog poboljšanja zakonodavstva i primjene zakona,
- unaprjeđivati svijest o značaju problema BS i o mogućnosti unaprjeđenja BS kroz mjere i aktivnosti u opštini,
- podržati najvažnije partnere da pripreme svoje strateške dokumente o BS (politike, strategije, akcioni planovi i sl.), u skladu sa ovom strategijom i da ih aktivno sprovedu,
- uspostaviti bazu podataka o saobraćajnim nezgodama u opštini,
- uspostaviti proces periodičnog snimanja i praćenja najvažnijih indikatora bezbjednosti saobraćaja u opštini (upotreba sistema zaštite, vožnja pod uticajem alkohola, prekoračenje brzine i slično),
- unaprijediti proces evidentiranja povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama i njihovog zbrinjavanja i liječenja,
- poboljšati hitnu medicinsku službu, liječenje i rehabilitaciju povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama.

5.3. Načela strategije bezbjednosti saobraćaja

- *težnja za najvišim standardima* (politika bezbjednosti drumskog saobraćaja treba da stavi građane u fokus aktivnosti, da ih ohrabruje da i sami preuzmu odgovornosti za sebe i ostale učesnike u saobraćaju, kao i da se stvara svijest o jednakosti svih učesnika u saobraćaju);
- *sveobuhvatni pristup bezbjednosti drumskog saobraćaja* (o budućoj politici bezbjednosti saobraćaja treba da vode računa i ostale grane politike, a bezbjednost drumskog saobraćaja usko je povezana sa politikom energetike, okoline, zapošljavanja, obrazovanja, mladih, javnog zdravlja, pravosuđa, osiguranja itd.);
- *podijeljena odgovornost* (najvažnije načelo djelovanja je pitanje upravljanja u skladu sa načelom proporcionalnosti. U području bezbjednosti saobraćaja posmatra se koncept podijeljene odgovornosti, a nužno je pokazati i razvijati zajedništvo i konkretne akcije na nivou upravljačke strukture kako u EU, tako i u regionalnim i lokalnim tijelima vlasti, odnosno opštini Ugljevik).

6. KLJUČNI SUBJEKTI U SPROVOĐENJU STRATEGIJE I NJIHOVA ODGOVORNOST

Da bi došlo do realizacija aktivnosti iz Strategije, neophodno je uključivanje svih subjekata bezbjednosti saobraćaja definisanih kroz Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske.

Pored Savjeta za bezbjednost saobraćaja neophodno je uključivanje svih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica koji djeluju na teritoriji opštine Ugljevik, te u tom smislu se mogu izdvojiti sljedeći subjekti:

- Opštinska uprava Ugljevik;
- Savjet za bezbjednost saobraćaja opštine Ugljevik;
- PU Bijeljina - Policijska stanica Ugljevik;
- JZU Dom zdravlja Ugljevik;
- Auto moto društvo „Auto Ugljevik“
- Vatrogasna jedinica
- Crveni krst opštine Ugljevik;
- Dječiji vrtići,
- Mjesne zajednice
- Osnovne i srednja škole na području opštine Ugljevik
- Autoškole koje aktivno djeluju na području opštine Ugljevik

7. KLJUČNI PRAVCI I AKTIVNOSTI DJELOVANJA

Uspostavljanje strukture sa jasnom podjelom zadataka i postojanje tijela koje vrši koordinaciju sprovođenja planiranih aktivnosti, kao i usvajanje strategije i programa bezbjednosti saobraćaja, predstavljaju osnovu za organizovan pristup rješavanju problema bezbjednosti drumskog saobraćaja na teritoriji opštine Ugljevik. Kao savjetodavno tijelo formiran je Savjet za bezbjednost saobraćaja, i predstavlja osnovnu konturu strukture, a istovremeno i koordinaciono tijelo među ranije definisanim ključnim subjektima.

Glavni prvci djelovanja definišu se kroz opšte prihvaćene stubove bezbjednosti saobraćaja i ogledaju se u sljedećem:

Stub 1: Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

- Upravljanje bezbjednošću,
- Lokalni propisi koji se odnose na bezbjednost saobraćaja, Podaci o nezgodama i posljedicama,
- Program bezbjednosti saobraćaja,
- Indikatori djelovanja i praćenje.

Stub 2: Bezbjedniji putevi i kretanja

- Planiranje i projektovanje bezbjednih puteva,
- Preventivne aktivnosti na postojećim putevima (provjere bezbjednosti),
- Aktivnosti na smanjenju broja opasnih mjesta i slično.

Stub 3: Bezbjednija vozila

- Tehnički pregledi vozila,
- Vozila za prevoz roba i putnika na nivou opštine Ugljevik.

Stub 4: Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

- Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje djece,
- Osposobljavanje kandidata za vozače i polaganje vozačkih ispita,
- Kampanje javnog informisanja,
- Aktivnosti saobraćajne policije.

Stub 5: Zbrinjavanje nakon nezgode

Služba medicinske hitne pomoći na mjestu saobraćajne nezgode, Unapređenje ljudskih i materijalnih resurs u okviru nosioca ovih aktivnosti, Zajednička obuka spasilaca, policije, vatrogasaca i službe hitne medicinske pomoći, Liječenje i rehabilitacija lica koja su povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi.

7.1. Aktivnosti u okviru stuba 1 - Upravljanje bezbjednošću saobraćaja

Neophodno je da ključni subjekti za sprovođenje strategije u okviru svojih redovnih aktivnosti preduzimaju korake kako bi se desila promjena, u načinu razmišljanja, a posebno u organizacionom obliku, gdje bi bezbjednost saobraćaja imala svoje mjesto. Kada je u pitanju nivo opštine Ugljevik, može se jasno uočiti postojanje osnovnih kontura uspostavljene strukture, sa postojanjem koordinacionog tijela oličenom u Savjetu za bezbjednost saobraćaja. Nedostaju usvojena Strategija unapređenja bezbjednosti saobraćaja usklađena sa Strategijom unapređenja bezbjednosti saobraćaja na prostoru Republike Srpske, i kvalitetan i uravnotežen akcioni plan, kao i definisan i stalan izvor finansiranja koji će omogućiti realizaciju planiranih mjera. Neophodno je kroz sve aktivnosti raditi na jačanju institucija za upravljanje bezbjednošću saobraćaja. Konkretne aktivnosti koje je potrebno na adekvatan način planski sprovesti su:

- uspostavljanje saradnje sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja i ostalim relevantnim subjektima
- formiranje baze podataka koja će poslužiti kao osnova za praćenje napretka u smanjenju broja smrtno stradalih i povrijeđenih u saobraćaju,
- identifikaciju opasnih mjesta ili dionica gdje se javljaju nezgode u velikom broju ili nezgode sa težim posljedicama i preduzmu korektivne mjere u skladu s tim,
- provjera bezbjednosti postojeće infrastrukture puteva i primjena efikasnih tehničkih i drugih mjera u cilju poboljšanja bezbjednosti na putevima,
- usmjeravanje 8-10% ulaganja u infrastrukturu na finansiranje bezbjednosti na putevima,
- stručno osposobljavanje nosioca najvažnijih aktivnosti u bezbjednosti saobraćaja
- usvajanje programa bezbjednosti drumskog saobraćaja.

7.2. Aktivnosti u okviru stuba 2. - Bezbjedniji putevi i kretanje

Cilj je podizanje opšte bezbjednosti i kvaliteta putne mreže za dobrobit svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka, biciklista i motociklista, što će biti postignuto kroz uvođenje procjene bezbjednosti infrastrukture puteva i ciljano poboljšanje bezbjednosti prilikom planiranja, projektovanja, izgradnje i eksploatacije puteva. Podsticanje nadležnih organa vlasti da razmatraju sigurnost putne infrastrukture u cilju zadovoljenja potreba svih učesnika u saobraćaju i različite vrste edukacije na temu bezbjednosti u saobraćaju.

Konkretno aktivnosti koje je potrebno na adekvatan način sprovoditi su:

- uraditi glavni saobraćajni projekat za cijelu opštinu
- izgraditi odgovarajuću infrastrukturu za kretanje ranjivih učesnika (pješačka i biciklistička)
- Pojačati inspeksijsku kontrolu oko zaštitnog pojasa javnih puteva
- U cilju povećanja stepena bezbjednosti saobraćaja u zonama osnovnih i srednje škole planirati postavljanje posebnih objekata na putu radi smanjenja brzine kretanja vozila,
- Primena savremenih alata i procedura bezbjednosti saobraćaja u planiranju, projektovanju, izgradnji, eksploataciji i održavanju puteva
- Instalirati video-nadzor na glavnim ulicama

7.3. Aktivnosti u okviru stuba 3. – Bezbjednija vozila

Motorno vozilo je tehnički sistem koji stvara povećanu opasnost po okolinu pogotovo ako se neoprezno koristi i nedovoljno brižljivo održava. Usled eksploatacije dolazi do trošenja elemenata, dijelova i sklopova vozila, tako da dolazi do otkazivanja bez prethodne najave.

Bezbjednost vozila ima tri osnovna aspekta:

1. Da svojim aktivnim elementima ne povećava rizik,
2. Da što manje ugrožava subjektivne sposobnosti vozača važne za ispravno reagovanje,
3. Da svojim pasivnim elementima ublažava posljedice kada dođe do nezgode.

Vozilo utiče na bezbjednost saobraćaja čitavim nizom svojih konstruktivnih proizvodnih i eksploatacionih parametara. Nekad i manja greška na vozilu može vozaču stvoriti poteškoće u situaciji koja prethodi nezgodi. Vozilo na razne načine može uticati indirektno na pojavu umora i sl. Kad dođe do nezgode od vozila mnogo zavisi kakve će posljedice pretrpjeti putnici. Konkretno aktivnosti koje je potrebno sprovoditi su:

- Unaprijeđenje sistema kontrole tehničke ispravnosti vozila (pogotovo automobila starijih od 15 godina)
- Intenzivirati kampanje na primjeni obavezne opreme u zimskim uslovima
- Stimulisati privrednike da kupuju nova i sigurnija privredna vozila i autobuse
- Punionice električnih automobila

7.4. Aktivnosti u okviru stuba 4. - Bezbjedniji učesnici u saobraćaju

Vozilo, put i okolina se mogu unaprijediti primjenom novih tehnologija, nauka i dostignuća, ali je najteže uticati na čovjeka, kao dominantnog faktora bezbjednosti saobraćaja. Svijest i stavovi učesnika u saobraćaju su primarni faktor bezbjednosti na koji treba uticati. Zemlje u Svijetu koje su najviše postigle na polju bezbjednosti saobraćaja odavno su prepoznale značaj adekvatne obuke, sticanja kvalitetnog znanja i

ispravnih stavova svih učesnika u saobraćaju. Svjetska iskustva ukazuju na visok efekat koji su unapređenje obrazovanja i stavova imali na povećanje nivoa bezbjednosti u saobraćaju, što se direktno ogleda kroz smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i posljedica. U svijetu je odavno uspostavljen sistem obrazovanja o saobraćaju djece predškolskog i školskog uzrasta koji se nastavlja kvalitetnim obrazovanjem kroz autoškole sve u cilju da mladi u budućnosti postanu uzorni učesnici u saobraćaju. Obrazovanje se kontinuirano sprovodi od najranijeg djetinjstva čime se podiže nivo kolektivne svijesti o rizicima u saobraćaju. Auto moto savez RS i 50 Auto moto društava sprovode Istraživanja upotrebe bezbjednosnog pojasa u vozilima na putevima u naselju, van naselja i autoputu u RS od 2012. godine. Prema rezultatima primećen je trend rasta upotrebe sigurnosnih pojaseva, ako uzmemo u obzir da je 2012. godine, 39 odsto vozača koristilo pojaseve, a u 2018. godini 61 odsto vozača. Saobraćaj na području opštine Ugljevik je svakodnevno dodatno opterećen nesavjesnim i nezakonitim ponašanjem velikog broja učesnika. Ovakvo ponašanje je postalo društveno prihvatljivo i takoreći odobreno, što je osnovna prepreka ka stvaranju uređenog i bezbjednog saobraćajnog sistema. Grubim kršenjem propisa učesnici u saobraćaju dovode i sebe i druge u rizične situacije, a da pritom toga nisu ni svjesni dok ne bude prekasno.

Konkretno aktivnosti koje je potrebno sprovoditi su:

- intenzivirati primjenu sigurnosnih pojaseva (zadnja sjedišta putničkih automobila, autobusa, teretnih vozila)
- uspostavljanje sistema saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u sistemu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
- Intenzivirati kampanju na primjenu dječijih sjedalica i podmetača
- Sprovoditi kampanje za korišćenje kaciga za motocikliste i mopediste
- Sprovoditi kampanje koje za cilj imaju smanjivanje vožnje pod uticajem alkohola
- Intenzivirati primjenu poštovanja ograničenja brzine
- Pojačati kontrolu ponašanja pješaka i biciklista
- Unapređenje ponašanja vozača poljoprivrednih mašina
- Povećanje nivoa upotrebe javnog prevoza
- Nabavka javnih bicikala
- Kampanje javnog informisanja

7.5. Aktivnosti u okviru stuba 5. –Aktivnosti nakon saobraćajne nezgode

Povećanje efikasnosti aktivnosti preduzetih poslije saobraćajne nezgode i poboljšanje odgovora zdravstvenih službi, vatrogasnog društva i drugih sistema u cilju obezbjeđivanja što efikasnijeg hitnog zbrinjavanja kao i kasnijeg liječenja i oporavka osoba nastradalih u saobraćajnim nezgodama. Navedeno podrazumjeva ulaganje u infrastrukturu i ljudske resurse Doma zdravlja, Vatrogasnog društva i organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji opštine Ugljevik zadužene za poslove saobraćaja u sledećim domenima:

- razvoj sistema predbolničke zdravstvene zaštite, koji uključuje i adekvatno izbjavljanje žrtve iz vozila poslije nezgode,
- obezbjeđivanje rane rehabilitacije i podrške povrijeđenima i članovima porodica nastradalih, u saobraćajnim nezgodama kako bi se umanjile fizičke i psihološke traume,
- razvoj bolničkih sistema za zbrinjavanje povreda i provjera kvaliteta njege,
- unaprijeđenje infrastrukture i oprema vatrogasne jedinice

8. PROCIJENJENI GODIŠNJI BUDŽET ZA NAREDNIH 10 GODINA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE

IZVORI FINANSIRANJA

Za finansiranje Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja opštine Ugljevik za period 2019. godina – 2028. godina planirani su sljedeći izvori:

- budžet opštine Ugljevik
- sredstva namijenjena za jedinice lokalne samouprave iz posebnih fondova za bezbjednost saobraćaja sa nivoa Republike Srpske i BiH
- međunarodni donatori

9. PRAĆENJE I PROCJENE

Savjet za bezbjednost saobraćaja će da prati realizaciju mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom, vrše analizu i predlažu mjere za poboljšanje, o čemu će u sklopu redovnih aktivnosti u skladu sa Programom rada Savjeta za bezbjednost saobraćaja opštine Ugljevik izveštavati Načelnika opštine Ugljevik, a na početku svake kalendarske godine podnositi izvještaj Skupštini opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-345-9/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum:22.02.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav. 2. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), i člana 37. stav 2. tačka 5. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA KAPITALNIH ULAGANJA OPŠTINE UGLJEVIK

I

Član II. Odluke o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 5/18) mijenja se u cjelosti i glasi:

„ U tabelarnom prikazu Plana kapitalnih ulaganja opštine Ugljevik, pored projekata koji su u postupku realizacije koji se zadržavaju kao sastavni dio Plana, dodaje se nova tabela – Dopuna plana sa projektima koji će biti realizovani u 2019. i 2020. godini.

Projekti iz tačaka 1. i 2. Dopune plana u ukupnom iznosu od 2.600.000,00 KM usvojiće SO-e Ugljevik na redovnom martovskom zasjedanju, kao i Odluku o kreditnom zaduženju, nakon prikupljanja prijedloga projekata po zahtjevima mjesnih zajednica.“

II

Stav 2. člana III. navedene Odluke briše se.

III

Član IV . mijenja se u cjelosti i glasi:

„Sredstva predviđena za realizaciju ovog Plana su obezbjeđena Budžetom opštine Ugljevik za 2019. i 2020. godinu, a dio će biti obezbjeđen iz kreditnih sredstava.“

IV

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-404-15/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum: 22.02.2019. godine

Đoko Simić, profeso

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA OPŠTINE UGLJEVIK

R. B	NAZIV/OPIS PROJEKTA	LOKACIJA	VRIJEDNOST (procjena u KM sa PDV-om)	NAPOMENA
I REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANJE PUTEVA				
1.	Rekonstrukcija parkinga u Ugljeviku između tkzv. boračkih zgrada i parkinga sa zapadne strane zgrade Opštinske uprave, sa pristupnim saobraćajnicama.	MZ Ug. Centar	60.000,00 KM	U toku postupak JN
2.	Rekonstrukcija - asfaltiranje oštećenih dijelova lokalnog puta L-2 (Jelića Brdo) u Donjem Zabrdju.	MZ D. Zabrdje	50.0000,00 KM	U toku postupak JN
3.	Rekonstrukcija - asfaltiranje oštećenih dijelova Bogutovačke ulice u Ugljeviku.	MZ Novo Naselje	30.000,00 KM	U toku postupak JN
4.	Rekonstrukcija - asfaltiranje lokalnog puta L-21 (Crveno Brdo-D. Krčina-G.Krčina) u dužini od 850 m, 4 m širine.	Više MZ	171.000,00 KM	U toku postupak JN
5.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Gajići u MZ Mukat-Stankovići u dužini od 850 m.	MZ Mukat-Stankovići	100.000,00 KM	U toku postupak JN
6.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u MZ Korenita i MZ Zabrdje, dužine 500 m i 3 m širine.	MZ Korenita i MZ Zabrdje	45.000,00 KM	U toku postupak JN
7.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u MZ Korenita – Torlakovići, 250 m dužine i 3 m širine.	MZ Korenita	23.000,00 KM	U toku postupak JN
8.	Rekonstrukcija lokalnog puta L-5, 500 m dužine i 4 m širine u MZ Mezgraja-Kose.	MZ Mezgraja Kose	70.000,00 KM	U toku postupak JN
9.	Rekonstrukcija – asfaltiranje dionice puta u dužini od 950 m u MZ Ravno Polje od priključenja na M-18 do mjesnog groblja.	MZ Ravno Polje	100.000,00 KM	U toku postupak JN
10.	Rekonstrukcija – asfaltiranje lokalnog puta L-54 u MZ G. Krčini.	MZ G. Krčina	50.000,00 KM	U toku postupak JN
11.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta prema Stevićima – Bukovac u MZ D. Trnovi, 250 m dužine i 3 m širine.	MZ Donja Trnova	30.000,00 KM	U toku postupak JN
12.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Pantići-Milovanovići u MZ Jakovići, u dužini od 150 m.	MZ Jakovići	25.000,00 KM	U toku postupak JN
13.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Mičići u MZ D. Trnova, u dužini od 140 metara.	MZ D. Trnova	20.000,00 KM	U toku postupak JN
14.	Rekonstrukcija – asfaltiranje puta u zaseoku Šarčevići u MZ R. Polje, 350 m dužine i 3 m širine.	MZ Ravno Polje	37.000,00 KM	U toku postupak JN
15.	Rekonstrukcija asfaltiranje puteva u MZ Tutnjevaca: -Krstići, 360 m dužine, 2.6 m šir. -Vukići-Đurići, 120 m dužine, 2.6 m širine, -Dubrava, Petrovići, Kostići, 350 m dužine, 2.6 m širine.	MZ Tutnjevaca	98.000,00 KM	U toku postupak JN

16.	Rekonstrukcija – asfaltiranje (nastavak) na lokalnom putu L-23 u MZ Maleševci u dužini od 150 metara.	MZ Maleševci	20.000,00 KM	U toku postupak JN
17.	Rekonstrukcija - asfaltiranje puta u MZ Mezgraja - Gaj u dužini od 150m.	MZ Mezgraja -Gaj	20.000,00 KM	U toku postupak JN
18.	Proširenje širine puta za 1 m, od Veterinarske stanice „Modran“ do skretanja za Stari Ugljevik.	MZ Modran	30.000,00 KM	U toku postupak JN
<u>REKONSTRUKCIJA – ASFALTIRANJE PUTEVA UKUPNO: 979.000,00 KM</u>				
II IZGRADNJA OBJEKATA				
1.	Izgradnja novog objekta područne škole OŠ „Aleksa Šantić“ u MZ Ug. Selo.	MZ Ug. Selo	119.000,00 KM	U pripremi izdavanje građevinske dozvole
2.	Izgradnja Muzejskog kompleksa rodne kuće Filipa Višnjića u MZ G. Trnova sa pratećim objektima.	MZ G. Trnova	50.000,00 KM	U toku procedura kupovine zemljišta i izrada projektnog zadatka
3.	Izgradnja AB pločastog propusta i dogradnja i proširenje AB pločastog propusta na dva mosta u zaseoku Posavci - MZ Donje Zabrđe - na lokalnom putu L-20.	MZ Donje Zabrđe	50.000,00 KM	U toku priprema tenderske dokumentacije
4.	Izgradnja prilaza za hitnu medicinsku pomoć i sanacija fasade na zgradi JZU Dom zdravlja Ugljevik.	MZ Ug. Centar	40.000,00 KM	
5.	Izgradnja uličnog fekalnog kolektora sa crpnom stanicom u Ugljevik, od ulice Vojvode Kerovića do ulice Kapetana Leke, u cilju pomjeranja ispusta otpadnih voda od OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik.	MZ Ug. Centar	53.428,00 KM	U toku priprema tenderske dokumentacije
6.	Izgradnja 12 kuća u okviru Programa oporavka od poplava za socijalno ugrožena lica čije su kuće uništene ili oštećene u poplavama i klizištima 2014. godine, a koji se realizuje sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) Sarajevo, a finansiraju EU.	Više MZ	60.000,00 KM	U toku realizacija projekta
7.	Izgradnja dječijeg igrališta za djecu predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovnih škola na lokaciji pored Trga đenerala Draže Mihailovića. Navedeno igralište bilo bi popločano dijelom gumenim pločama, a dijelom bi ostala zelena površina, sa postavljenim različitim spravama kao što su klackalice, ljuljaške, multifunkcionalni kompleksi sa kulom, kućicom, kompletno ograđeno radi zaštite djece od saobraćaja i opremljeno klupama za roditelje.	MZ Ug. Centar	30.000,00 KM	U toku izrada idejnog rješenja i priprema tenderske dokumentacije
8.	Izgradnja parkinga na gradskom groblju i završetak objekta za vjerske potrebe.	Gradsko groblje	Izgradnja objekta za vjerske potrebe (preostali dio RiTE finansiraju) - 82.937,00 KM (Opština Ugljevik svoj dio realizovala) Izgradnja parkinga na gradskom groblju– 39.927.76 KM (predračunska vrijednost) 20% - Opština Ugljevik cca- 10.000,00 KM	(80% - 20% je ugovorni odnos sufinansiranja)
9.	Izgradnja pješačke staze od raskrsnice u Novom Naselju (sa uređenjem i osvetljenjem raskrsnice) na M-18 do centra Ugljevika uz ulicu Đure Bižića.	MZ Novo Naselje	45.000,00 KM	U toku postupak JN
10.	Izgradnja javne rasvjete sa ugrađenim tajmerima i led sijalicama u Tutnjevcu, Gligorevići, Krstići, Dubrave, Gajići Gornji, Petrovići-Simići, i Stanivukovići. Ukupno 58 AB stubova.	MZ Tutnjevac	30.000,00 KM	U pripremi ponovno raspisivanje postupka JN
11.	Izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama D. Trnova,	Više mjesnih zajednica	30.000,00 KM	U pripremi ponovno raspisivanje

	Mezgraja Gaj, Sjever i D. Zabrdje– 59 stubova.			postupka JN
12.	Izgradnja javne rasvjete u MZ Tutnjevca-Mitrovići, 40 stubova.	MZ Tutnjevac	24.000,00 KM	U pripremi ponovno raspisivanje postupka JN
13.	Izgradnja javne rasvjete u MZ Donje Zabrdje Petrovići-Plakalovići, 20 stubova.	MZ Donje Zabrdje	10.000,00 KM	U pripremi ponovno raspisivanje postupka JN
			<u>IZGRADNJA OBJEKATA UKUPNO:</u>	<u>551.428,00 KM</u>
III REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKIH PUTEVA				
1.	Rekonstrukcija puta u MZ D. Trnovi, u dužini od 700 m, 3 m širine.	MZ D. Trnova	27.000,00 KM	U toku postupak JN
2.	Rekonstrukcija puta Sekulići – Rijeka u MZ Tutnjevca u dužini od 1700 m, 3 m širine.	MZ Tutnjevac	66.000,00 KM	U toku postupak JN
3.	Rekonstrukcija puta u MZ Ug. Selu – Maksimovići u dužini od 700 m i u MZ D. Trnovi (Milijaši i Četkovići) u dužini od 1300 m.	MZ Ug. Selo i MZ D. Trnova	30.000,00 KM	U toku postupak JN
			<u>REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKIH PUTEVA UKUPNO:</u>	<u>123.000,00 KM</u>
IV OSTALI KAPITALNI PROJEKTI				
1.	Uređenje i opremanje nove sale SO-e u zgradi Opštinske uprave Ugljevik.	MZ Ug. Centar	147.296,80 KM	Urađeno idejno rješenje i glavni projekat.
2.	Kapitalni projekti koji će biti finansirani u sufinansiranju sa Ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice FBiH.	MZ Janjari-Atmačići, MZ Srednja Trnova i MZ Glinje	125.000,00 KM Budžet opštine	Ukupna vrijednost projekata 250.000 KM (50% Opština – 50% FBiH) – u toku priprema tenderske dokumentacije
3.	Sanacija fasade na objektu SŠC „Mihajlo Petrović Alas“ Ugljevik.	MZ Ugljevik Centar	25.000,00 KM	U toku priprema tenderske dokumentacije
4.	Nabavka opreme za gašenje požara za TVJ Ugljevik.	Teritorijalna vatrogasna jedinica Ugljevik	20.000,00 KM	Dio opreme nabavljen, drugi dio će biti realizovan u 2019. godini.
5.	Adaptacija Mjesne kancelarije Opštinske uprave Ugljevik u D. Zabrdju.	MZ D. Zabrdje	20.000,00 KM	Analiza mogućih opcija adaptacije postojeće ili premještanja MK
6.	Rekonstrukcija i uređenje basket igrališta u D. Trnovi.	MZ D. Trnova	10.000,00 KM	U toku postupak JN
7.	Zamjena stolarije na objektu OŠ „Aleksa Šantić“ Ugljevik.	MZ Ug. Centar	20.000,00 KM	Projekat će biti sufinansiran sa Ministarstvom prosvjete i kulture RS.
8.	Kapitalni projekti koji se sufinansiraju sredstvima građana i neprofitnih organizacija u odnosu 70% - 30%.	Više MZ	100.000,00 KM	Dio projekata u postupku JN, dio u fazi pripreme tenderske dokumentacije
9.	Kapitalni projekti manje vrijednosti.	Više MZ	115.000,00 KM	Dio projekata realizovan, a dio u postupku JN.
10.	Uređenje izvorišta Lemenčište (zv. kraljeva česma), izgradnja bazena i sanacija česme koja je izgrađena po neredbi kralja Aleksandra Karađorđevića.	MZ G. Trnova	35.000,00 KM	U toku priprema tenderske dokumentacije
			<u>OSTALI KAPITALNI PROJEKTI UKUPNO:</u>	<u>617.296,80 KM</u>

UKUPNA VRIJEDNOST PLANA KAPITALNIH ULAGANJA: 2.270.724,80 KM

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA OPŠTINE UGLJEVIK - DOPUNA

R. B	NAZIV/OPIS PROJEKTA	LOKACIJA	VRIJEDNOST (procjena u KM sa PDV-om)	NAPOMENA
1.	Kapitalni projekti iz kreditnih sredstava.	Više MZ-a	1.800.000,00 KM	Projekti će biti detaljnije razrađeni Odlukom o kreditnom zaduženju i dopunom plana na martovskom zasjedanju.
2.	Projekti kapitalnih ulaganja u skladu sa planom i projekcijom budžeta 2019. i 2020. godine.	Više MZ-a	800.000,00 KM	Projekti će biti precizirani Dopunom plana na martovskom zasjedanju nakon prikupljanja prijedloga projekata MZ-a.
3.	Arhitektnsko uređenje korita rijeke Janje – izgradnja pješačko-biciklistike staze	MZ Ugljevik-Centar i Prigradsko	200.000,00 KM	Finansiranje iz kreditnih sredstava, projekat će biti obuhvaćen Odlukom o kreditnom zaduženju iz tačke 1.
4.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV sa neophodnom infrastrukturom uz izgradnju glavnog kolektora od posroječeg izliva u centru naselja do nove lokacije PPOV.	Više MZ-a	4.400.000,00 KM	Projekat se finansira kreditnim sredstvima EIB i grant sredstvima EU u okviru Programa „Vodovod i kanalizacija u RS“.
5.	Kapitalna ulaganja sa učešćem MZ-a i udruženja građana 70% : 30%	Više MZ-a	350.000,00 KM	
6.	Izmještanje SN dalekovoda u okviru regulacije projekta „Uređenje korita rijeke Janje u Ugljeviku“	MZ Ugljevik-Centar i Prigradsko	60.000,00 KM	
7.	Adaptacija i opremanje spomen sobe u Centru za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku.	MZ Ugljevik-Centar	33.000,00 KM	
8.	Adaptacija poslovnog objekta u ulici Svetog Save u Ugljeviku	MZ Prigradsko	30.000,00 KM	
9.	Nastavak izgradnje Lovačkog doma u Ugljeviku	MZ Ugljevik-Centar	82.000,00 KM	

Ukupna vrijednost: 7.755.000,00 KM;

Na osnovu člana 24. i člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) člana 11. Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12 i 90/16), člana 24. i člana 37. stav 2. tačka 9. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019. godine donosi

ODLUKU

o proširenim pravima iz socijalne zaštite

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se prava u oblasti socijalne zaštite koja nisu regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, a koja ostvaruju pojedinci i porodice u opštini Ugljevik, kao i visina, uslovi i način ostvarivanja tih prava (proširena prava).

Član 2.

Prava iz ove Odluke može ostvariti samo lice sa prebivalištem na području opštine Ugljevik, koje nema mogućnosti da ta prava ostvari po nekom drugom osnovu.

Član 3.

Prava iz ove Odluke su vezana za ličnost i ne mogu se nasljeđivati, prenositi niti mogu biti predmet izvršenja.

II- PROŠIRENA PRAVA

Član 4.

Proširena prava utvrđena ovom Odlukom su:

1. Pravo na smještaj u sopstvenu porodicu;
2. Pravo na smještaj u drugu porodicu;
3. Pravo na troškove prevoza za djecu sa posebnim potrebama i djecu korisnika novčane pomoći;
4. Pravo na troškove sahrane;
5. Pravo na jednokratnu pomoć u naturi;

1. PRAVO NA SMJEŠTAJ U SOPSTVENU PORODICU

Član 5.

- (1) Pravo na smještaj u sopstvenu porodicu ima lice koje ispunjava uslove za smještaj u ustanovu socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
- (2) Naknada se utvrđuje u visini najviše do 50% cijene smještaja u ustanovu.
- (3) Posebni kriterijumi za ostvarivanje prava na smještaj u sopstvenu porodicu su:
 - Da se radi o licu koje ostvaruje pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti;
 - Da lice nije uključeno u školovanje ili drugi oblik organizovanog zbrinjavanja u zajednici na teret budžetskih sredstava;
 - Da stručni tim Centra utvrdi postojanje potrebe za smještajem i adekvatno staranje u porodici.

2. PRAVO NA SMJEŠTAJ U DRUGU PORODICU

Član 6.

- (1) Pravo na smještaj u drugu porodicu ima lice koje ispunjava uslove za smještaj u ustanovu socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.
- (2) Naknada se utvrđuje u visini do 50% cijene smještaja u ustanovu.
- (3) Posebni kriterijumi za ostvarivanje prava na smještaj u drugu porodicu su:
 - Da se radi o licu do 18 godina starosti;
 - Da se radi o licu čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama;
 - Da se radi o licu sa poteškoćama u razvoju koje nema uslove da ostane u svojoj porodici i kada je to svrsishodnije radi čuvanja, vaspitanja, školovanja, osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije, dok traje potreba za ovim vidom zaštite,
 - Da stručni tim Centra utvrdi postojanje potrebe za smještajem i adekvatnost porodice u koju se lice smješta.

3. PRAVO NA TROŠKOVE PREVOZA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA I DJECU KORISNIKA NOVČANE POMOĆI

Član 7.

- (1) Pravo na troškove prevoza imaju djeca sa posebnim potrebama i djeca korisnika novčane pomoći koja pohađaju osnovnu školu.
- (2) Naknada troškova prevoza iz prethodnog stava ovog člana odobrava se u visini važeće cijene mjesečne karte u javnom saobraćaju.
- (3) Kriterijumi za ostvarivanje prava na troškove prevoza su sledeći:
 - Da je dijete sa posebnim potrebama ili dijete iz porodice korisnika novčane pomoći;
 - Da je učenik redovno upisan u određeni razred osnovne škole;
 - Da učenik redovno putuje iz mjesta stanovanja i natrag, koristeći pri tome sredstva javnog prevoza, i
 - Da ne ostvaruje pravo na besplatan prevoz po nekom drugom osnovu.

4. PRAVO NA TROŠKOVE SAHRANE

Član 8.

- (1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove sahrane imaju srodnici korisnika novčane pomoći ili lica koja su izvršila sahranu korisnika novčane pomoći iz socijalne zaštite, lica smještenog u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu ili drugog lica koje nije imalo srodnika koji su po zakonu dužni da ga izdržavaju i nisu imala svoje imovine ili su je poklonili državi, iz koje bi se izmirili troškovi sahrane, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
- (2) Visina jednokratne novčane pomoći za troškove sahrane iznosi do visine najniže cijene sanduka sa

opremom, nadgrobnog natpisa, troškova prevoza, troškova smještaja u mrtvačnici i iskopa groba.

5. PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ U NATURI

Član 9.

- (1) Pravo na jednokratnu pomoć u naturi mogu ostvariti lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe, za koje Centar za socijalni rad procijeni da bi bilo cijeloshodnije i efikasnije od davanja jednokratne novčane pomoći.
- (2) Jednokratna pomoć u naturi se može sastojati od paketa prehrambenih namjernica, sredstava za higijenu ili nekog predmeta koji je od egzistencionalne važnosti za to lice u datom momentu.
- (3) Jednokratna pomoć u naturi može se odobriti do visine iznosa jednokratne novčane naknade propisane Zakonom o socijalnoj zaštiti.

III- POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROŠIRENU SOCIJALNU ZAŠTITU

Član 10.

- (1) Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se po zahtjevu lica koje se nalazi u stanju socijalne potrebe odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja.
- (2) Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti pokreće postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom uvijek kada na bilo koji način sazna o potrebi da se nekom licu pruži socijalna zaštita.

Član 11.

- (1) O pravima iz ove Odluke u prvom stepenu rješava JU „Centar za socijalni rad Ugljevik“ a po postupku utvrđenom Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o opštem upravnom postupku.
- (2) Po žalbama protiv rješenja JU „Centra za socijalni rad Ugljevik“ o proširenom pravu iz socijalne zaštite iz ove Odluke rješava Ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.

Član 12.

- (1) Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovom Odlukom obezbjeđuju se iz budžeta opštine Ugljevik.

IV-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu opštine Ugljevik.

Član 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka broj 01-022-11/05 od 29.11.2005. godine.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-533-1/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum: 22.02.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“ broj 124/08, 58/09, 95/11,60/15 i 18/16), člana 39.stav 2. tačke 1. i 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“ broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine, d o n o s i

ODLUKU

o dodjeli na korišćenje prostorija za potrebe JU
Centra za socijalni rad Ugljevik

Član 1.

Ovom odlukom dodjeljuje se Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Ugljevik na privremeno korišćenje, do iznalaženja adekvatnijeg rješenja, bez naknade prostor odnosno nepokretnost označena kao k.č. broj 415/4, dvorište, površine od 358 m² i u istoj stambena zgrada, površine od 132 m² i k.č. broj 415/7, gradilište, površine od 490 m², upisane u List nepokretnosti broj 102.K.O. Ugljevik, a po z.k.stanju upisane u 3.K.ulošku broj 69. K.O.Ugljevik.

Član 2.

Prostor iz člana 1.ove odluke će koristiti JU Centar za socijalni rad Ugljevik u onom obimu koji je potreban kako bi se u potpunosti ispunili uslovi predviđeni Pravilnikom o uslovima za osnivanje ustanove socijalne zaštite i obavljanju djelatnosti socijalne zaštite („Službeni Glasnik RS“ broj 90/17),a u skladu sa mišljenjem Komisije koju imenuje nadležno Ministarstvo kako bi utvrdila ispunjenost uslova.

Član 3.

Neiskorišćene prostorije iz člana 1.ove odluke će koristiti JU dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik.

Član 4.

Pravo korišćenja predmetnog poslovnog prostora neće se evidentirati u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji.

Član 5.

Prostorije koje je koristio JU Centar za socijalni rad Ugljevik u poslovnoj zgradi na Trgu Draže Mihailovića broj 4, koristit će Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, Agencija za razvoj MSP opštine Ugljevik, kao i drugi pravni subjekti na prijednog Načelnika opštine.

Član 6.

Načelnik opštine će sa JU Centar za socijalni rad Ugljevik da zaključi ugovor o korišćenju poslovnih prostorija iz člana 1.ove odluke.

Član 7.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dodjeli na korišćenje objekta u Ugljeviku („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 11/18).

Član 8.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-374-4/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum: 22.02.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 22. stava 2. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), člana 39. stav 2. tačke 2 i 13 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 37. stav 2. tačke 2. i 13. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj: 7/17) i člana 5. Stav 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom opštine koja se daje na upravljanje i korištenje drugim korisnicima („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 3/18), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine, donosi

O D L U K U

O DODJELI NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U K.O. KORENITA

Član 1.

Ovom odlukom dodjeljuje se na korišćenje Mjesnom udruženju penzionera Korenita bez naknade prostorija u Koreniti, čitaonica, u zgradi koja je izgrađena na parceli označenoj kao k.č. broj 295/1, upisana u Posjedovni list broj 226. K.O. Korenita.

Mjesno udruženje penzionera Korenita prostoriju iz stava 1. ovog člana će koristiti za okupljanje penzionera iz Korenite, kao i za sastanke Savjeta Mjesne zajednice, Lovačkog udruženja, političkih stranaka i drugih udruženja u skladu sa potrebama.

Član 2.

Mjesno udruženje penzionera Korenita se obavezuje da plaća troškove električne energije, komunalnih usluga i čišćenja.

Član 3.

Ovlašćuje se Načelnik opštine da sa Mjesnim udruženjem Korenita zaključi Ugovor o korišćenju prostorije kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa korišćenjem prostora iz člana 1. ove Odluke.

Član 4.

Pravo korišćenja prostora neće se evidentirati u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik.“

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-374-5/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 22. stava 2. i 23. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 39. stav 2. alineje 13. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 37. Stav 2. alineja 13. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019. godine d o n o s i

O D L U K U

O STICANJU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA

Član 1.

Ovom Odlukom stiče se svojina na nepokretnostima označenim kao k.č. broj 217 zv. „Krčevina“, njiva 6 klase, površine od 2020 m², u istoj parceli njiva 5 klase površine od 2021 m², u istoj parceli voćnjak 1 klase površine od 2213 m² i ustoj parceli šuma 3 klase površine od 1246 m² upisane u Posjedovni list broj 52. K.O. Trnova Gornja, a po z.k. stanju cijeli suvlasnički dio u nekretninama upisanim u z.k. ulošku broj 158. K.O. Trnova Srpska na ime Perić Vilijama, sina Gojka iz Gornje Trnove.

Predmetne nekretnine iz prethodnog stava stiču se radi izgradnje kuće Filipa Višnjića u Gornjoj Trnovi.

Član 2.

Sticanje predmetne nepokretnosti realizovaće se Ugovorom o kupoprodaji za ukupan iznos od 30.000,00 KM.

Ostale troškove (notarske obrade) snosi Opština Ugljevik.

Član 3.

Na predmetnim nekretninama ove odluke u Posjedovnom listu broj 52. K.O. Trnova Gornja izvršiće se upis pravo posjeda na gore navedenim parcelama u korist Opštine Ugljevik, a po z.k. stanju na cijelom suvlasničkom dijelu u z.k. ulošku broj 158. K.O. Trnova Srpska izvršiće se upis prava susvojine u korist opštine Ugljevik.

Član 4.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da na osnovu ove odluke zaključi Ugovor o kupoprodaji sa prodavcem, po prethodno pribavljenom pozitivnom

mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika u Bijeljini.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-475-84/18

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 7. tačka 4. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 124/11 i 100/17) i člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02. 2019. godine, d o n o s i

O D L U K U

O PRENOSU PRAVA KORIŠTENJA IZGRAĐENOG VODOVODA U MEZGRAJI – ZASEOK GAJIĆI - ZELENOVIĆI

Član 1.

Ovom Odlukom Opština Ugljevik prenosi na A.D. „KOMPRED“ Ugljevik pravo upravljanja, korišćenja i održavanja izgrađenog vodovoda u Mezgraji – Zaseok Gajići- Zelenovići koji se sastoji od bunara, potisnog voda, bazena i sekundarnog voda sa 20 vodomjera.

Član 2.

A.D. „Kompred“ Ugljevik se obavezuje da nakon prenosa vrši održavanje cjevovoda i objekata iz člana 1. ove Odluke svojim sredstvima.

Član 3.

Akcionarskom društvu „Kompred“ Ugljevik daje se na upravljanje, korišćenje i održavanje cjevovoda i objekti iz člana 1. ove Odluke, bez naknade, na period od 20 godina, a prava i obaveze između Opštine Ugljevik i A.D. „Kompred“ Ugljevik regulisati će se sporazumom.

Član 4.

Cijenu priključka za nove korisnike A.D. „Kompred“ Ugljevik naplaćivaće se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine naknade za proširivanje izvorišnih kapaciteta vodosnabdijevanja akcionarskog društva, a cijenu komunalne usluge isporuke vode utvrdiće akcionarsko društvo, na koje će saglasnost u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, davati Skupština opštine.

Član 5.

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da imenuje komisiju koja će utvrditi ukupnu vrijednost vodovoda, te sa A.D. „Kompred“ Ugljevik sačiniti zapisnik o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja na cjevovodima i objektima iz člana 1. ove odluke.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-370-12/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 80. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 40/13 i 106/15), člana 39. stav 2. alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik RS“, broj 97/16), člana 39. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/14) i člana 37. stav 2. alineja 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019.god., donosi

O D L U K U

O ODREĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE m2 KORISNE POVRŠINE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA U 2018. GODINI

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2018. godini na području Opštine Ugljevik, kao osnovica za izračunavanje visine naknade za rentu.

Član 2.

Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području Opštine Ugljevik u 2018. godini iznosi 579,00 KM.

Član 3.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. godini („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 3/18).

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-372-32/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019.godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 73. stav 2. Glave III- Građevinsko zemljište, poglavlje 3. Renta i naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 i 106/15), člana 27. Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/14), te člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019. godine, donosi

ODLUKU

o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 1m2 korisne površine objekta u skladu sa zonama gradskog građevinskog zemljišta, prema sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja Opštine Ugljevik.

Član 2.

(1) Ukupni troškovi opremanja gradskog građevinskog zemljišta izračunati prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 i 106/15) za zemljište u obuhvatu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja Opštine Ugljevik iznose 32,50 KM/m2.

(2) Troškovi pripremanja gradskog građevinskog zemljišta obračunati prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 i 106/15) iznose 17,50 KM/m2.

Član 3.

(1) Visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta obračunava se i plaća u iznosima obračunatim na ime opremanja i pripremanja zemljišta iskazanim u prethodnom članu ove Odluke i određuje se u zavisnosti od namjene objekta koji se na tom zemljištu gradi, množenjem koeficijentima kako je opisano u tabeli i to:

R.BR	NAMJENA OBJEKTA	VRSTA NAKNADE	I ZONA	II ZONA	III ZONA	IV ZONA	V ZONA	VI ZONA
1	2	3	5	6	7	8	9	10
VIŠEPORODIČNO-STAMBENI	PRIPREMANJE		2,0P	1,5P	1,0P	0,9P	0,8P	0,7P
	OPREMANJE		O	O	O	O	O	O
	UKUPNO UREĐENJE		U	U	U	U	U	U
INDIVIDUALNO-STAMBENI do 400 m2	PRIPREMANJE		2,0P	1,5P	1,0P	0,9P	0,8P	0,7P
	OPREMANJE		O	O	O	O	O	O
	UKUPNO UREĐENJE		0,75U	0,75U	0,75U	0,75U	0,75U	0,75U
PRIVREDNO-PROIZVODNI	PRIPREMANJE		2,0P	1,5P	1,0P	0,9P	0,8P	0,7P
	OPREMANJE		O	O	O	O	O	O
	UKUPNO UREĐENJE		U	U	U	U	U	U
POSLOVNI	PRIPREMANJE		2,0P	1,5P	1,0P	0,9P	0,8P	0,7P
	OPREMANJE		O	O	O	O	O	O
	UKUPNO UREĐENJE		U	U	U	U	U	U
JAVNE NAMJENE	PRIPREMANJE		1,7P	P	0,6P	0,5P	0,4P	0,3P
	OPREMANJE		O	O	O	O	O	O
	UKUPNO UREĐENJE		0,2U	0,2U	0,2U	0,2U	0,2U	0,2U

(2) Visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za objekte u kojima se održavaju vjerski obredi i objekata vjerskih zajednica obračunava se kao naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za objekte javne namjene.

(3) Visina naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni obračunava se i plaća u iznosima obračunatim na ime opremanja i pripremanja zemljišta iskazanim u prethodnom članu ove Odluke i određuje se, množenjem koeficijentima kako je opisano u tabeli i to:

NAMJENA OBJEKTA	VRSTA NAKNADE	
	PRIPREMANJE	0,49P
OBJEKTI U INDUSTRIJSKOJ ZONI	OPREMANJE	O
	UKUPNO UREĐENJE	U

Član 4.

Visina naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta iz prethodnog člana primjenjivaće se do donošenja Odluke o detaljnom planerskom predmjeru i predračunu radova komunalne i druge javne infrastrukture i ukupnih površina objekata planiranih sprovedbenim dokumentima prostornog uređenja.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj:01-475-12/19 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 22.02.2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 37. stav 2. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik opštine Ugljevik“, broj 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine, donosi

O D L U K U

Član 1.

Ovom Odlukom oslobađa se Petrović Milorad, sin Veljka iz Bijeljine, plaćanja duga za zakup gradskog građevinskog zemljišta za lokaciju broj 8. u iznosu od 1.128,62 KM.

Član 2.

Zadužuje se Odjeljenje za finasije Opštinske uprave Ugljevik da na osnovu ove odluke izvrši otpis potraživanja gore imenovanom zakupcu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj:01- 475-52/18 PREDSJEDNIK SO-e
Datum, 22.02.2019.godine Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 2. 12. stav 5. Izbornog zakona BiH,(„Službeni glasnik BiH,, broj : 23/01, 7/02. 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Uputstva o utvrđivanju kvifikacija, broja i imenovanju članova opštinske izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, - Prečišćen tekst, broj 29/18) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltene Opštine Ugljevik,, 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 22.02. 2019. godine donosi

ODLUKU

O raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Ugljevik

Član 1.

I- Raspisuje se javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Ugljevik.

Sastav izborne komisije treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.

U sastavu Opštinske izborne komisije nastojace se obezbijediti da broj članova manje zastupljenog pola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova.

Nadležnost Opštinske izborne komisije je utvrđena članom 2.13. Izbornog zakona BiH, članom 18. Izbornog zakona Republike Srpske i odgovarajućim podzakonskim propisima.

II- Član Opštinske Izborne komisije ne zasniva radni odnos.

III- Mandat člana Opštinske izborne komisije traje sedam godina i počinje teći od dana davanja saglasnosti Centralne izborne Komisije na Rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije, doneseno od strane Skupštine opštine Ugljevik.

IV- Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

- da je lice sa pravom glasa
- da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora

Za člana komisije ne može biti imenovano lice:

1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona,
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik,

potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),

3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona,
4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti,
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke,

V- Posebni uslovi:

- da ima prebivalište u opštini Ugljevik, (izuzetno, član izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata sa prebivalištem u opštini Ugljevik koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom)
- da ima završen fakultet, VII/1 stepen sprema ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS i
- da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora,

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se:

- a) članstvo u izbornoj komisiji
 - b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH
- Izuzetno član izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne sprema, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, bez izbornog iskustva u sprovođenju izbora.

VI- Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. dokaz o prebivalištu na području Opštine Ugljevik, (ne stariji od 6 mjeseci),
4. ovjerena kopija diplome o završenoj školi,
5. dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora,
6. svojeručno potpisana i ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti
7. svojeručno potpisana i ovjerena lična izjava da ne postoje smetnje iz člana 2. 3. Izbornog zakona.

VII-Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u „Službenom glasniku RS i dnevnom listu „EuroBlic,. Ako javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava Ugljevik, Trg Draže Mihailovića br. 1., sa naznakom „Komisija za izbor člana OIK,,.

Član 2.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se posebna Komisija koju imenuje Skupština opštine u skladu sa Zakonom o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima.

Član 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE

Broj:01-111-17/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum: 22.02.2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske,, broj: 97/16), i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj: 7/17) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 22.02.2019. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

1.Imenuje se Komisija za izbor člana Opštinske izborne komisije Ugljevik, u sastavu:

1. Gordana Tekić, predsjednik
2. Srđan Ristić, član
3. Tanja Sekulić, član
4. Marko Tomić, član
5. Tijana Džino, član

2.Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u skladu sa odredbama Izbornog zakona sprovede postupak izbora člana Opštinske izborne komisije Ugljevik.

3.Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-111-18/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019 godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 33. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske,, broj 68/07, 109/12 i 44/16), i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj, 22.02.2019. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik

1. Zorica Ilić, i Aleksandra Bogičević razrješavaju se dužnosti članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik, zbog podnošenja ostavki.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA

SKPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-111-19/19.

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 33. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07, 109/12 i 44/16), Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Ugljevik, („Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 3/04, 5/05, 11/07 i 3/14) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj,22.02. 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju dva člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik

1.Za članove Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik imenuju se:

1. Marko Tomić, predsjednik
2. Tijana Džino, član

2. Imenovanje članova Upravnog odbora vrši se na period od četiri godine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

Obrazloženje

Članom 39. stav 2. tačka 33. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07, 109/12 i 44/16) propisano je da Upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač jedinica lokalne samouprave imenuje i razrješava skupština opštine, na prijedlog načelnika opštine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije.

Skupština opštine Ugljevik, je na sjednici od 18.12.2018. godine donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa kako bi se popunio upražnjeni upravni odbor JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik.

Nakon provedene procedure koja je podrazumjevala pregledanje prijava koje su stigle u propisanom roku i obavljanja intervjua sa kandidatima, Komisija za izbor i imenovanje sačinila Rang listu kandidata i istu dostavila

Načelniku opštine, koji je u skladu sa članom 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi, Skupštini dostavio prijedlog da se za članove Upravnih odbora, imenuju gore navedena lica, te je nakon provedenog postupka glasanja riješeno kao u dispozitivu.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Bijeljini u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

REPUBLIKA SRPSKA

SKPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj:01-111-20/19.

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 11) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 37. stav (2) tačka 11) Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik, broj 7/17) i Zaključka Skupštine opštine Ugljevik broj: 01-370-140/18 od 13.12.2018. godine Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02. 2019. godine

donosi

RJEŠENJE

O davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za korištenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog otpada

Član 1.

Daje se A.D. „KOMPRED“ Ugljevik saglasnost na cijene vode, naknade za korišćenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog otpada i to :

R. br	VRSTA USLUGA	Jed. mj.	Cijena u KM bez PDV-a
I	V O D A		
	1. SEKTOR STANOVNIŠTVA	m ³	1,00
	2. SEKTOR PRIVREDE	m ³	2,52
	3. SEKTOR JAVNE POTROŠNJE	m ³	1,80
	KORIŠTENJE FEKALNE KANALIZACIJE		
	1. SEKTOR STANOVNIŠTVA	m ³	0,30
II	2. SEKTOR PRIVREDE	m ³	0,84
	3. SEKTOR JAVNE POTROŠNJE	m ³	0,70

(mjesečna naknada, naknada po kontejneru i naknada po pozivu za vanredan odvoz)

Red Br	Korisnici	Cijena u KM bez PDV-a	Cijena u KM sa PDV-o
1.	1 član	6,41	7,50
	Domaćinstva 2 člana	7,86	9,20
	3,4 člana i više	10,00	11,70
2.	Domaćinstva u kojima se povremeno boravi	5,00	5,80
3.	Domaćinstva u individualnom stanovanju – seosko područje, odvoz otpada i pepela u periodu grejne sezone od 15.10. do 15.04.	13,42	15,70
4.	Obdaništa, Crveni krst	10,00	11,70
5.	Područna odjeljenja Osovnihi škola	12,82	15,00
6.	Fond PiO, zanatske radnje, auto-škole, knjigovodstveni biro, političke stranke, manje prodavnice, manje prodavnice auto dijelova, kiosci, kozmetički saloni, agencije, Sportsko rekreativni centar – kancelarija, kancelarije (notari, advokati, intelektualne usluge i druge slične) i slično	11,00	12,87
7.	Osiguranja (bez tehničkog pregleda), prodavnice mješovite robe, butici, parfimerije, frizerski saloni, cvjećare, fotokopirnice, komisioni, zlatare, teretane, dječije igraonice i slično	15,04	17,60
8.	Veće prodavnice auto dijelova, prodavnice elektro materijala, gvožđare, manje samoposluge, kamenorezci, manji bifei, manji kafići, pekarske radnje, knjižare, veterinarske stanice, biblioteke, roštiljnice, pečenjare, mesare, radnje brze hrane, vulkanizerske radnje, osiguranje (sa tehničkim pregledom), Centar za socijalni rad, Filijala zdravstvenog osiguranja, katastar, gruntovnica i slično	20,00	23,40
9.	Ljekarske ordinacije, saloni namještaja, mikrokreditne organizacije, i slično.	30,00	35,10
10.	Poljoprivredne apoteke, picerije, restorani, disko klubovi, veći bifei, veći kafići i slično	40,00	46,80
11.	Autobuska stanica, manje benzinske pumpe , Vatrogasci, veći marketi slično	50,00	58,50
12.	Centar za kulturu, i slično	60,00	70,20
13.	Veće benzinske pumpe, svečani saloni, stovarišta, isturena odjeljenja fakulteta i slično,	85,47	100,00
14.	Policajska stanica, Preduzeća za Telekomunikacije, Preduzeće za poštanski saobraćaj, Sportske sale, Bazeni i slično, apoteke, kladionice, kockarnice, banke i slično	100,00	117,00
15.	Elektrodistribucija, Osnovne škole, Sportski stadioni i slično	149,57	175,00
16.	Srednja škola, Dom zdravlja i slično	220,00	257,40
17.	Megamarket i slično	250,00	292,50
18.	Opština, Fakulteti, Hotel i slično	300,00	351,00
19.	Rudnik i Termoelektrana i slični veliki privredni subjekti (kontinuirani odvoz po kontejneru) – kontejner od 5 m ³	60,00	70,20
20.	Vanredni odvoz otpada (po pozivu) - mali kontejner od 1.1 m ³	40,00	46,80
21.	Vanredni odvoz otpada (po pozivu) - veliki kontejner od 5 m ³	100,00	117,00
22.	Vanredni odvoz otpada (po pozivu) - veliki kontejner od 7 m ³	140,00	163,80

Član 2.

Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“, a cjenovnik usluga primjenjivaće se od 01.05.2019. godine.

O b r a z l o ž e n j e

A.D. "Kompred" Ugljevik obratio se Skupštini opštine Ugljevik zahtjevom za davanje saglasnosti na cijene vode, korištenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog otpada uz koji je dostavljen cjenovnik usluga. U zahtjevu ističe da zbog potrebe usaglašavanja i izjednačavanja cijena komunalnih usluga, te zbog povećanih troškova pružanja istih, obraća se SO-e Ugljevik za davanje saglasnosti na novi cjenovnik o pružanju komunalnih usluga. U dijelu koji se odnosi na isporuku vode novim cjenovnikom izjednačena je cijena vode za gradski i seoske vodovode. U dijelu cjenovnika koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, takođe napravljen je jedinstven model naplate za sve korisnike na području Opštine Ugljevik, a koji za osnovu prilikom obračuna ima broj članova domaćinstva korisnika.

Prilikom predlaganja novog cjenovnika Uprava preduzeća imala je za cilj da izjednači cijene komunalnih usluga za sve korisnike na području Opštine Ugljevik. Takođe, jedan od razloga korekcije cijena komunalnih usluga jesu i povećani troškovi pružanja istih, počevši od povećanja cijene goriva i ostalih energenata do povećanja cijene deponovanja komunalnog otpada.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-38-2/19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02.2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 15. i 16. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 22.02. 2019. godine, donosi

PROGRAM MJERA

sistematske preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

I-OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Programom, uređuje se provođenje opštih i preventivnih mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području opštine Ugljevik (u daljem tekstu: DDD) - da bi se zaštitilo stanovništvo od pojave i širenja zaraznih bolesti; kao i način i kontrola

provođenja, podnošenje izvještaja nakon provedenih preventivnih mjera, te način finansiranja.

Član 2.

(1) DDD se provodi radi sprečavanja i suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih insekata i štetnih glodara, čije je planirano, organizovano, pravovremeno i sistematsko suzbijanje mjerama, dezinfekcije i deratizacije od javno - zdravstvenog značaja za opštinu Ugljevik.

(2) DDD se provodi u skladu sa Programom mjera i Planom mjera preventivne i obavezne i preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije na području opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Program mjera).

II - DDD

Član 3.

Izvršilac DDD je najpovoljniji izvođač u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a mogu je obavljati zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove koje ispunjavaju uslove u pogledu stručnog kadra, opreme, uređaja i sredstava.

Za preventivnu DDD mogu se koristiti samo insekticidi i rodenticidi koji su propisno registrovani, i koji imaju odobrenje Ministarstva zdravlja da su upisani u registar biocidnih sredstava za upotrebu i objavljeni na veb stranici Ministarstva zdravlja.

Član 4.

(1) Obavezno sprovođenje DDD obuhvata:
(2) Objekte za snadbijevanje vodom za piće, javne površine u naseljenim mjestima, objekte za proizvodnju i promet hrane i predmete opšte upotrebe, te sirovine za njihovu proizvodnju, odnosno sredstva namijenjena za njihov prevoz, objekte i prostorije za odlaganje otpadnih materija, objekte zdravstvenih ustanova, sportsko rekreativni objekti, objekti za njegu i uljepšavanje, vjerski objekti, groblja, objekte i sredstva javnog saobraćaja, stambene objekte i dvorišta, vozilima, opremi, priboru i uređajima za sakupljanje i prevoz smeća, javna kupatila, javni sanitarni čvorovi, mjesta javnog okupljanja i zadržavanja ljudi i ostale objekte privrednih društava, drugih pravnih lica i fizičkih lica.

(2) Obavezna sistematska preventivna deratizacija na području opštine Ugljevik vrši se najmanje dva puta godišnje, u svim objektima i prostorima iz člana 4. stav 1. ovog programa, i to kao prolječna i jesenja.

(3) Preventivna dezinfekcija obavlja se minimalno dva puta godišnje, a u slučaju povećanog razmnožavanja štetnih insekata ili po nalogu zdravstvenog inspektora, i više puta u toku godine.

(4) Preventivna dezinfekcija, u skladu sa Zakonom, obavezno se vrši prije:

- Prije prve upotrebe objekta, površina i predmeta nakon dužeg nekorištenja objekta
- Nakon više ponavljanja neodgovarajućih laboratorijskih nalaza o ispitivanju mikrobiološke čistoće.

Član 5.

DDD mjere se mogu vršiti samo sredstvima čiji je promet dozvoljen na području Republike Srpske-koji posjeduju odobrenje za upotrebu od strane Ministarstva zdravlja, a koja imaju toksikološku ocjenu i ocjenu efikasnosti za navedene svrhe.

Član 6.

(1) Ovlašćeni izvođač DDD - prije početka provođenja planiranih i programiranih preventivnih mjera, dužan je obavijestiti građane, privredna društva, ustanove, preduzetnike i druga pravna lica o vremenu i načinu izvođenja, sa svim potrebnim uputstvima za zaštitu, a putem sredstava javnog informisanja, ili plakatiranjem- dijeljenjem letaka, i to pet dana prije početka izvođenja DDD.

(2) Uputstva za zaštitu moraju sadržavati:

- opšte mjere predostrožnosti i sigurnosti;
- potrebne mjere za zaštitu građana;
- opšte mjere za zaštitu domaćih životinja;
- postupak pripreme terena za izvođenje DDD.

(3) Izvođač DDD dužan je - po svakoj provedenoj DDD, izdati potvrdu na licu mjesta.

(4) Izvođač je dužan najkasnije u roku od 10 dana dostaviti Izvještaj o provedenoj DDD, i potvrdu o uspješnosti obavljene DDD.

III - FINANSIRANJE DDD

Član 7.

(1) Troškove provođenja i finansiranja DDD snose:

- za vodotoke, školske, predškolske, zdravstvene, vjerske objekte, domove kulture, čitaonice, crveni krst, sportske i socijalne ustanove, zelene površine gradskog mikroreona, te druge objekte ili prostorije kojima gazduje opština - snosi Opština Ugljevik;

- za gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vozila za odvoz smeća, te kontejnere i šahtove - snosi AD „Kompred“ Ugljevik.

(2) Za sve druge poslovne objekte, površine ili prevozna sredstva – snose vlasnici objekata, površina ili prevoznih sredstava.

Član 8.

Svi obveznici DDD, i druga lica, su dužni da izvođačima omoguće pristup u sve objekte i površine kojima upravljaju i da daju potrebna obavještenja, te pruže pomoć prilikom izvođenja radova. Primjena insekticida u proizvodnim poslovnim prostorijama ne smije se provoditi tokom radnog proizvodnog procesa, kako ne bi došlo do kontaminacije hrane i ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih.

Poslovne prostorije u kojima se vrši dezinsekcija, provedena prskanjem, raspršivanjem, zamagljivanjem, mogu se ponovo koristiti nakon isteka radne karence predviđene za insekticide koji su upotrijebljeni.

Preventivna dezinfekcija u školama i vrtićima u čijem sastavu su i kuhinje, vrši se uglavnom petkom po odlasku djece, zbog ostvarivanja dovoljno duge ekspozicije insekticida na tretiranim površinama (bez pranja) radi što efikasnijeg uništavanja mikroorganizama koji su uzročnici mnogih zaraznih bolesti. Svi obveznici su dužni slijediti dalje upute Izvođača DDD.

IV- NADZOR

Član 9.

(1) Nadzor nad izvođenjem DDD vrši zdravstveni inspektor.

(2) Zdravstveni inspektor je ovlašten da:

- 1) Naredi provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
- 2) Ima pravo zabraniti ili obustaviti vršenje radova - ukoliko utvrdi da nisu preduzete mjere zaštite ljudi i domaćih životinja, ili da sredstvima kojima se vrši DDD ne rukuju stručni radnici, ili da navedene poslove vrši neovlašteno lice-ustanova, ili da se izvođači ne pridržavaju propisanih uslova DDD i ugovornih obaveza, kao i obaveza koje proističu iz ovog programa.

(3) Institut za javno zdravstvo vrši stručni nadzor nad izvođenjem DDD - kao opštim i posebnim mjerama za sprečavanje i suzbijanje daljeg širenja zaraznih bolesti, daje upute i savjete za izvođenje DDD, i obrazuje komisiju koja vrši ocjenu uspješnosti izvršenih DDD radnji.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 10.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako postupi suprotno odredbama članu 3.

(2) Novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi.

Član 11.

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 10.000,00 kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik koji obavlja poslovnu djelatnost ako:

- 1) postupi suprotno odredbama člana 3.
- 2) postupi suprotno odredbama člana 4.
- 3) postupi suprotno odredbama člana 5.
- 4) postupi suprotno odredbama člana 6.

(2) Novčanom kaznom od 150,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1.ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

(3) za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM

VI-ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-335-1/19 PREDsjedNIK SO-e
Datum:22.02.2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1.Osnovnoj školi „Aleksa Šantić,, Ugljevik omogućiti korištenje fiskulturne sale za izvođenje redovne nastave fizičkog vaspitanja.

2.Zadužuju se JU SRC „Rudar,, Ugljevik i OŠ „Aleksa Šantić,, Ugljevik da zaključe ugovor o korištenju fiskulturne sale, posebno vodeći računa o načinu utvrđivanja ugovorne cijene.

3.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 374-10 /19 PREDsjedNIK SO-e
Datum, 27.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1. Školi fudbala „Rudar,, Ugljevik isplatiti sredstva u iznosu od 7.000 KM po Programu raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu sa stavke „sredstva rezerve u sportu,,.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.
- 3.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 40-323 /19 PREDsjedNIK SO-e
Datum,27.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

ZAKLJUČAK

1.Usvaja se Informacija o stanju u JU Centar za socijalni rad Ugljevik.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 313-6 /19 PREDsjedNIK SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju zemljišta u vlasništvu opštine Ugljevik

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 022-2 /19 PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području PS Ugljevik za 2019. godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 230-1 /19 PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija u oblasti zaštite od požara na području opštine Ugljevik za 2018. godinu.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 81-6 /19 PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju poslovnog prostora u vlasništvu opštine Ugljevik.

2. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da pokrene postupak dodjele ili prodaje slobodnog poslovnog prostora u vlasništvu opštine Ugljevik.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 374-8 /19

PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju javne rasvjete na području opštine Ugljevik.

2. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da sačini izvještaj o broju duplih sijalica na stubovima javne rasvjete, kako bi se mogla izvršiti racionalizacija javne rasvjete.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 370-13 /19

PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Informacija o izvršenju Programa jesenje sjetve u 2018. godini.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01-330-7 /19

PREDsjednik SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Informacija o naplati zakupa građevinskog zemljišta- privremene lokacije.

2. Zadužuje se Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove da odmah raskine ugovore i ponudi u zakup slobodno gradsko građevinsko zemljište - privremene lokacije, za postavljanje privremenih objekata na kojima nema postavljenih objekata.

3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01-475-13 /19 PREDsjednik SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Informacija o nasilju u porodici.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 54-2 /19 PREDsjednik SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području opštine Ugljevik.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 50-2 /19 PREDsjednik SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine opštine Ugljevik za 2018.godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 013-3 /19 PREDsjednik SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa komunalne zajedničke potrošnje za 2018.godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK
Broj: 01- 370-14 /19 PREDsjednik SO-e
Datum,22.02. 2019.godine Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik,, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1.Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za žalbe opštine Ugljevik za 2018.godinu.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 013-4 /19
Datum, 22.02. 2019. godine

PREDSJEDNIK SO-e
Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 37. Statuta opštine Ugljevik (Službeni bilten opštine Ugljevik 7/17) i 39. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ugljevik, („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 8/17), Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj 22.02.2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvještaj o sprovođenju opštih izbora 2018. godine na području opštine Ugljevik.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 03-2 /19

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 22.02. 2019. godine

Đoko Simić, profesor

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), Odluke o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2018/2019. godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:11/18), Zaključka Skupštine opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 14/18) i Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 08/10) Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

KONAČNU ODLUKU

O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Član 1.

Dodjeljuje se studentska stipendija za školovanje samo za jednu godinu u iznosu od 150,00 KM mjesečno za period od 10 mjeseci u toku godine, za studente čiji je prosjek ocjena svih položenih ispita iz prethodne godine školovanja 8,50 i više i to:

1. Maksimović (Đoko) Sanja, Donje Zabrđe, Poljoprivredni fakultet, IV godina, 29 bodova,
2. Kostić (Pajo) Nedeljko, Ugljevička Obrijež, Prirodno-matematički fakultet (matematika i informatika), II godina, 28 bodova,
3. Jovanović (Miladin) Stanija, Bogutovo Selo, Medicinski fakultet (stomatologija), V godina, 26 bodova,
4. Spasojević (Ilija) Stanko, Ugljevik Selo, Fakultet tehničkih nauka (proizvodno mašinstvo), III godina, 17 bodova,
5. Gajić (Ratko) Jovana, Gornje Zabrđe, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, III godina, 16 bodova.

6. Novaković (Predrag) Tomislav, Ugljevik, Medicinski fakultet (medicina), III godina, 14 bodova.
7. Milovanović (Ranko) Mila, Mezgraja, Fakultet tehničkih nauka (energetika i procesna tehnika), II godina, 14 bodova.
8. Popović (Simo) Milica, Korenita, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, II godina, 13 bodova.
9. Marić (Mile) Stefan, Donja Trnova - Ugljevik, Medicinski fakultet (medicina), II godina, 9 bodova.

Član 2.

Dodjeljuje se studentska stipendija za školovanje samo za jednu godinu u iznosu od 100,00 KM mjesečno za period od 10 mjeseci u toku godine i to:

1. Marinković (Neđo) Sretko, Ugljevik Selo, Prirodno-matematički fakultet (matematika i informatika), IV godina, 30 bodova.
2. Radovanović (Pero) Ljubica, Tutnjevac, Medicinski fakultet (medicina), V godina, 30 bodova,
3. Tešanović (Siniša) Tamara, Ravno Polje, Medicinski fakultet (medicinska rehabilitacija), II godina, 28 bodova.
4. Gavrić (Risto) Vesna, Tutnjevac, Filozofski fakultet (filozofija-sociologija), IV godina, 27 bodova,
5. Tomić (Nenad) Nataša, Tutnjevac, Fakultet poslovne ekonomije, IV godina, 26 bodova,
6. Ješić (Miodrag) Milorad, Tutnjevac, Fakultet tehničkih nauka (mašinsko inženjerstvo), II godina, 23 boda.
7. Knežević (Vajo) Pelka, Ugljevik, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, II godina, 19 bodova.
8. Mitrović (Zoran) Željana, Ugljevička Obrijež, Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija, III godina, 15 bodova.
9. Radovanović (Borislav) Bojan, Ugljevik, Fakultet tehničkih nauka, IV godina, 15 bodova.
10. Mičić (Dragan) Đuka, Zabrđe, Medicinski fakultet (medicinska rehabilitacija), III godina, 13 bodova.
11. Manojlović (Dragoslav) Petra, Zabrđe, Filološki fakultet (skandinavski jezici, književnosti, kulture), IV godina, 11 bodova.
12. Mirković (Milko) Milan, Gornje Zabrđe, Pravoslavni bogoslovski fakultet, IV godina, 11 bodova.

13. Filipović (Dragan) Dragica, Ugljevik, Fakultet tehničkih nauka (softverske i informacione tehnologije), III godina, 11 bodova.
14. Đukić (Risto) Nevena, Ugljevička Obrijež, Filozofski fakultet (srpska književnost i jezik), IV godina, 10 bodova,
15. Cvijetinović (Radovan) Tomislav, Korenita, Muzička akademija, II godina, 10 bodova.
16. Savić (Milovan) Miljan, Tutnjevac, Medicinski fakultet (fizioterapija), II godina, 9 bodova.
17. Mirković (Pero) Slađana, Mezgraja, Fakultet tehničkih nauka (energetika, elektronika i telekomunikacije), II godina, 5 bodova.
18. Lukić (Sreten) Nemanja, Ugljevik, Fakultet tehničkih nauka (geodezija i geomatika), III godina, 4 boda.

Član 3.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može izjaviti žalba, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

O b r a z l o ž e n j e

Skupština Opštine je donijela Odluku o stipendiranju 20 (dvadeset) redovnih studenata za školsku 2018/2019. godinu („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 11/18).

Na osnovu navedene Odluke, Načelnik Opštine Ugljevik je raspisao konkurs za dodjelu studentskih stipendija broj: 02-67-40/18 od 19.10.2018. godine.

Raspisani konkurs je bio objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Skupštine opštine Ugljevik i na web sajtu Opštine i ostao je otvoren 21 dan.

Na raspisani konkurs prijavilo se 29 studenta.

Prijave su dostavljene Komisiji za dodjelu studentskih stipendija koja je razmotrila sve prispjele prijave na konkurs i na osnovu priložene dokumentacije konstatovala sledeće: od 29 prijavljenih studenta, 2 studenta ne ispunjavaju uslove, i to: student Tejić (Dušan) Jovana iz Gornje Trnove, student prve godine Medicinskog fakulteta u Tuzli, ne ispunjava uslove iz člana 11. stav 1. tačka g. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija. Mitrović (Zoran) Željko iz Ugljevičke Obriježi, student treće godine Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu, ne ispunjava uslove iz člana 2. tačka 1. i iz člana 11. stav 1. tačka d. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, iz razloga što mu je prosjek ocjena iz prethodne godine ispod 6,50.

U skladu sa Zaključkom Skupštine opštine Ugljevik br. 01-67-83/18 od 18.12.2018. godine („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj: 14/18), stipendije se dodjeljuju za 27 studenata koji ispunjavaju uslove konkursa.

U skladu sa članom 10. Tačka 3. Pravilnika kojim je regulisano da, nakon studenata po prioritetu, pravo na stipendiju imaju i drugi studenti u skladu sa Pravilnikom, Komisija je izvršila bodovanje, te je na osnovu ocjena iz prethodnog školovanja, godine studija i materijalnog položaja studenata formirala rang listu,

nakon čega je Načelnik opštine Ugljevik donio Odluku o dodjeli studentskih stipendija br: 02-67-1/19 od 30.01.2019. godine.

Na osnovu Odluke o dodjeli studentskih stipendija br: 02-67-1/19 od 30.01.2019. godine nije bilo prigovora.

Na osnovu svega izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-67-3/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 21.02.2019 . godine

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i članova 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ASISTIRANE REPRODUKCIJE (VANTJELESNE OPLODNJE)

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na povrat sredstava tj. sufinansiranje jednog pokušaja asistiranog reprodukcije (u daljem tekstu vantjelesne oplodnje), u tekućoj budžetskoj godini, iz sredstava budžeta opštine Ugljevik.

Član 2.

U cilju afirmacije mjera populacione politike, uključivanje što većeg broja parova u postupak vantjelesne oplodnje i doprinosa široj primjeni savremenih metoda liječenja neplodnosti, pravo iz člana 1. ovog Pravilnika, utvrđuje se kao šire pravo u odnosu na prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 3.

Pravo na povrat sredstava tj. sufinansiranje jednog pokušaja vantjelesne oplodnje, u tekućoj budžetskoj godini, mogu da ostvare punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji vode zajednički život u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi – supružnici, odnosno vanbračni partneri (u daljem tekstu par) i koji su se podvrgli vantjelesnoj oplodnji nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 4.

Pravo na sufinansiranje jednog pokušaja vantjelesne oplodnje, u tekućoj budžetskoj godini, može se ostvariti ukoliko je vantjelesna oplodnja izvršena u nekoj od ustanova iz plana mreže zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i

u privatnim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Član 5.

Sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u smislu odredaba ovog Pravilnika, obuhvata troškove postupka vantjelesne oplodnje i odobravaju se u visini od 50% ukupnih troškova ove procedure, a najviše do 3.000,00 KM, po paru.

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se u budžetu opštine.

Član 6.

Par iz člana 3. ovog Pravilnika, mora kumulativno ispuniti sledeće uslove:

1. da su oba partnera državljani BiH;
2. da oba partnera imaju prebivalište na teritoriji opštine Ugljevik, najmanje godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva;
3. da za postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran od strane Opštine Ugljevik nisu niti će dobiti sredstva od strane drugog državnog organa, javnih fondova i/ili javnih preduzeća.

Član 7.

Zahtjev za sufinansiranje vantjelesne oplodnje podnosi se Opštinskoj upravi opštine Ugljevik - Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1. original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih (za ženu);
2. ovjerena kopija lične karte (za oboje supružnika);
3. uverenje o kretanju iz CIPS-a (za oboje supružnika);
4. kopija tekućeg računa jednog od supružnika,
5. original ili ovjerena kopija računa izdatog od zdravstvene ustanove u kojoj je izvršen postupak vantjelesne oplodnje (preveden od sudskog tumača ukoliko je izdat na stranom jeziku);
6. izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da izvršeni postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran od strane Opštine Ugljevik nije, niti će biti finansiran od strane drugih državnih organa, javnih fondova i/ili javnih preduzeća.

Član 8.

Odjeljenje za društvene djelatnosti vrši prijem zahtjeva, kompletira potrebnu dokumentaciju i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odobravanje ovog prava, kao i priprema rešenje kojim se odobrava navedeno pravo, koje dostavlja na potpis Načelniku.

Načelnik opštine donosi Rješenje kojim se odobrava povrat sredstava tj. sufinansiranje jednog pokušaja vantjelesne oplodnje.

Član 9.

Sredstva odobrena na ime sufinansiranja vantjelesne oplodnje prenose se na tekući račun jednog od supružnika.

Član 10.

Obrazac zahtjeva za sufinansiranje vantjelesne oplodnje sastavni je dio ovog Pravilnika.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1167/18

Datum: 01.08..2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA UGLJEVIK

Odjeljenje za društvene djelatnosti

ZAHTJEV

Za sufinansiranje vantjelesne oplodnje iz budžeta opštine Ugljevik

Lični podaci žene:

Ime

Prezime

JMBG

Adresa (mjesto, ulica, broj)

Telefon fiksni: mobilni:

Lični podaci muškarca:

Ime

Prezime

JMBG

Adresa (mjesto, ulica, broj)

Telefon fiksni: mobilni:

● Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garantujem za tačnost dostavljenih podataka.

● Saglasan sam da se izvrše službene i druge provjere dostavljenih podataka.

Podnosilac zahtjeva – žena
(potpis)

Podnosilac zahtjeva – muškarac
(potpis)

U Ugljeviku, _____ . godine

Uz zahtjev prilažemo:

1. original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih (za ženu);
2. ovjerena kopija lične karte (za oboje supružnika);
3. uverenje o kretanju iz CIPS-a (za oboje supružnika) ;
4. kopija tekućeg računa jednog od supružnika,
5. original ili ovjerena kopija računa izdatog od zdravstvene ustanove u kojoj je izvršen postupak vantjelesne oplodnje (preveden od sudskog tumača ukoliko je izdat na stranom jeziku),;
6. izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da izvršeni postupak vantjelesne oplodnje sufinansiran od strane Opštine Ugljevik nije i/ili neće biti finansiran od strane drugih državnih organa, javnih fondova i/ili javnih preduzeća.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINSKA UPRAVA UGLJEVIK

-Načelnik Opštine-

Broj: 02-12-3/19

Datum: 28.01.2019. godine

PRAVILNIK

O IZBORU NAJUSPJEŠNIJEG SPORTISTE OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uslovi, kriteriji i način izbora najuspješnijeg sportiste, sportskog radnika, trenera i sportskog kluba/udruženja koji svojim rezultatima, stručnošću i aktivnošću doprinose razvijanju masovnih i takmičarskih oblika sporta, postizanju vrhunskih sportskih rezultata, te podsticanju aktivnosti na unapređenju sporta i fizičke kulture u opštini Ugljevik i šire.

Član 2.

Izbor sportiste godine je kulturno sportska manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati naših sportista postignuti u toku prethodne godine, a ima za cilj da se afirmiše sport, sportski duh rad sa omladinom i kolektivizam.

Član 3.

Izbor sportiste godine je javan i vrši se na osnovu prijedloga iz sportskih klubova/udruženja koji su registrovani na području opštine Ugljevik. Ukoliko klub iz bilo kog razloga ne predloži svog kandidata, koji na osnovu zvaničnih rezultata može konkurisati za sportistu godine, onda takav prijedlog može podnijeti drugi klub, Sportski savez ili član komisije.

Član 4.

Izbor sportiste godine vrši Stručna Komisija koja broji 7 (sedam) članova (u daljem tekstu: Komisija) i biraju se iz redova sportista, sportskih, kulturnih i prosvetnih radnika, novinara i sl. koju imenuje Načelnik Opštine Ugljevik.

Predsjednik Komisije je Predsjednik SO-e Ugljevik. Mandat članova Komisije ističe donošenjem konačne Odluke o izboru „Sportiste godine“ opštine Ugljevik za prethodnu godinu.

Član 5.

Prilikom odlučivanja Komisija posebno vodi računa o sljedećem:

- Takmičarski i drugi sportski rezultati u toku prethodne godine.
- Prioritet se daje rezultatima postignutim na zvaničnim svjetskim, evropskim a potom balkanskim takmičenjima i takmičenjima u RS i BiH.
- U slučaju istih postignutih rezultata prednost imaju seniori odnosno seniorske ekipe.
- Komisija prilikom odlučivanja i vrednovanja rezultata vodi računa o rasprostranjenosti konkretne grane sporta, konkurencije u kojoj su postignuti i drugo.
- Komisija vrednuje najbolje sportiste, sportske radnike i ekipe registrovane na području Opštine Ugljevik te sportiste koji su ostvarili izuzetne rezultate (pojedinačno ili u klubovima) izvan Ugljevika ali su nastanjeni u Opštini Ugljevik.
- U svim slučajevima vrednuju se samo rezultati i ostvarenja u prethodnoj godini.
- Odluke Komisije su konačne.

Član 6.

Najuspješniji sportisti opštine Ugljevik u mlađim kategorijama (muški i ženski) biraju se prema ocjeni Komisije, a na osnovu učešća na takmičenjima, postignutih rezultata, uspjeha u školi i slično. Nagrada za mladog sportistu može se dodijeliti samo jedanput.

Član 7.

Najuspješniji trener bira se na osnovu sportskih rezultata njegove ekipe ili pojedinačnih rezultata njegovih sportista postignutih u toj godini, zatim broj sportista sa kojima trener radi, aktivnosti na stručnom i vaspitnom radu sa sportistima i slične aktivnosti koje su od značaja za matični klub, opštinu pa i šire. Dodatnu prednost će imati trener koji je tokom godine uz već pomenute rezultate vodio ili bio pomoćnik nekoj od nacionalnih selekcija.

Član 8.

Najuspješniji sportski radnik opštine Ugljevik bira se za proteklu godinu prema ocjeni Komisije na osnovu sportsko – društvenog doprinosa u razvoju i afirmaciji sporta, finasijskoj pomoći klubovima, pomoći u izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji sportskih objekata i terena, te sistematsko angažovanje i rad na razvijanju aktivnosti u organizacijama za fizičku kulturu, sportskim savezima i društvima. Priznanje se dodjeljuje i za uspješno rukovođenje u klubovima, za angažovanje ka boljem radu u organizacijama, a sve u interesu sporta i fizičke kulture uopšte.

Član 9.

Najuspješniji sportski kolektiv-klub bira se na osnovu zbirnih takmičarskih rezultata svih selekcija koje su postigli njegovi članovi u zemlji i inostranstvu tokom prethodne kalendarske godine, zatim na osnovu predstavljanja zajedničkih interesa kluba pred opštinskim i državnim organima, masovnost članstva u

klubu, rad na stručnom usavršavanju sportista i trenera.

Član 10.

Za izbor sportiste godine opštine Ugljevik može se kandidovati sportista koji je učestvovao i ostvario značajne rezultate u domaćem i međunarodnom sistemu takmičenja, a zvanično je registrovan za sportski klub/udruženje koje djeluje na području opštine Ugljevik ili je nastanjen u opštini Ugljevik.

Pored sportskih rezultata Komisija će uzeti u obzir, uspjeh u školovanju, sportsko ponašanje, sportsku i ukupnu medijsku afirmaciju opštine Ugljevik.

Komisija bira najboljeg sportistu opštine za proteklu godinu i on nosi titulu „sportista godine“.

Član 11.

Stručna Komisija može dodijeliti i posebno priznanje pojedincima, klubovima ili udruženjima, za rad sa omladinom i građanima, a koja nisu takmičarskog karaktera.

Član 12.

Priznanja najuspješnijim ekipama i pojedincima uručuje Predsjednik Komisije ili lice koga on imenuje.

Član 13.

Prijedloge za najbolje ekipe i pojedince daju sportski klubovi, škole i druge sportske organizacije i asocijacije sa područja opštine Ugljevik, najkasnije do 15. januara naredne godine.

Član 14.

Troškovi izrade priznanja, štampanje diploma, organizacija završne večeri i drugi troškovi vezani za ovu manifestaciju finansiraju se iz Budžeta Opštine Ugljevik.

Član 15.

Nosilac ukupne organizacije je Opštinska uprava Ugljevik odnosno Odjeljenje za društvene djelatnosti. Pokrovitelj manifestacije je Opštinska uprava Ugljevik.

Ugljevik, Januar 2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), člana 68. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17) člana 6. i 7. Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 1/15), i Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 14/18) Načelnik Opštine Ugljevik r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA NA PODRUČJU OPŠTINE UGLJEVIK

I

Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Opštine Ugljevik iz sredstava budžeta Opštine Ugljevik za 2019. godinu sa pozicije „tekući grantovi“ i Programa raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu u iznosu od 70.000 KM.

II

Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana u Republici Srpskoj, imaju sjedište na području opštine Ugljevik i čiji se projekti realizuju većim dijelom ili u potpunosti na području Opštine Ugljevik.

III

Sredstva planirana budžetom Opštine raspodjeljuju se udruženjima građana čiji projekti:

- pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
- pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
- afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,
- afirmišu, pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
- afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,
- afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
- pomažu rješavanju potrebe građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
- uključuju i angažuju veći broj volontera.

IV

(1) Udruženje građana može konkurisati za ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta ili nedostajući dio koji mora biti naznačen.

(2) Prednost imaju projekti koji se realizuju u partnerskom odnosu više udruženja i projekti koji se finansiraju iz više izvora.

(3) Udruženje može aplicirati sa najviše dva projekta.

V

Udruženje podnosi prijavu na javni oglas na propisanom obrascu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

1. Rješenje o registraciji udruženja u Republici Srpskoj (kopija),
2. Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata JIB (kopija),
3. Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanom projektima,
4. Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava,

5. Kopija Statuta udruženja, (samo za udruženja koja prvi put apliciraju na Javni poziv),
6. Dokaz da je udruženje obezbijedilo dio sredstava iz drugih izvora za projekat ako traži sufinansiranje,
7. Izjavu ovlaštenog lica da udruženje nije dobilo sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta, kojim aplicira na javni oglas,
8. Broj žiro računa udruženja i naziv banke,
9. Dokaz da ne postoji blokada poslovnog računa udruženja.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti se predaje lično (putem pisarnice) ili poštom na adresu:

OPŠTINSKA UPRAVA UGLJEVIK

Trg Draže Mihailovića broj 1, 76330 Ugljevik
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima po javnom oglasu sa naznakom- za projekte-NE OTVARATI.

Neblagovremene kao i nepotpune prijave se neće razmatrati.

VI

Javni oglas biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“, na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Ugljevik, zvaničnoj internet stranici Opštine Ugljevik www.opstinaugljevnik.net i „Skala radio“ Ugljevik.

Javni oglas za raspodjelu sredstava biće otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Komisija će u roku od 30 dana od isteka javnog oglasa utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti preliminarnu rang listu i objaviti na zvaničnoj internet stranici Opštine Ugljevik i oglasnoj tabli opštinske uprave Ugljevik.

Na preliminarnu rang – listu, aplikant može izjaviti prigovor Načelniku Opštine u roku od 5 radnih dana.

Načelnik odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, nakon čega donosi konačnu Odluku o raspodjeli sredstava.

OBRASCI ZAHTJEVA za (su) finansiranje projekata mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik, u pisarnici, ili na zvaničnoj internet stranici Opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-293/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 20.02.2019. godine

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu članova 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) a u vezi sa članom 64. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,

broj: 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj: 7/17) Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i

PLAN

ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK ZA 2019. GODINU

I

Ovim Planom o zapošljavanju u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2019. godinu (u daljem tekstu: Plan) utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta, broj nepopunjenih radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni biltен opštine Ugljevik“, broj: 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18) kao i potreban broj pripravnika.

Plan se donosi vodeći računa o potrebama za nedostajućim kadrovima u organizacionim jedinicama i raspoloživim sredstvima u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine Ugljevik.

II

Utvrđuje se stanje sistematizovanih radnih mjesta i broj nepopunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2018. godine, te planira potreban broj službenika i namještenika za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u 2019. godini kako slijedi:

Organizacione jedinica	Stanje sistematizovanih radnih mjesta na neodređeno vrijeme	Nepopunjen radna mjesta	Planiran broj službenika, namještenika na neodređ. vrijeme
Odjeljenje za opštu upravu	25	2	2
Odjeljenje za privredu	11 i 1/2	4	4
Odjeljenje za društvene djelatnosti	8	-	-
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove	12 i 1/2	-	-
Odjeljenje za finansije	10	1	1
Odjeljenje za poljoprivredu	7	2	2
Služba za informacione tehnologije i informisanje	6 i 1/2	-	-
Kabinet načelnika opštine	4	1	1
Odsijek za javne nabavke, investicije i nadzor	4 i 1/2	2	2
Odsijek za poslove CZ i TVJ	27	5	5
Jedinica za internu reviziju	2	1	1
Sekretar SO-e	1	-	-

III

U Opštinskoj upravi Ugljevik planira se prijem 5 pripravnika.

IV

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijem u radni odnos novih službenika i namještenika a na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik i Odluke o budžetu opštine Ugljevik za 2019. godinu donijeće se izmjene i dopune Plana.

V

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-12-4/19

Datum, 27.02.2019.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-111-4/2019

Datum, 22.01.2019. godine

Na osnovu člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/17), a u sporazumu sa Boračkom organizacijom Opštine Ugljevik, donosim

RJEŠENJE

o imenovanju Odbora za organiziranje manifestacije „Jovićevi dani“ 2019. godine

I

U odbor za organizovanje i sprovođenje manifestacije „Jovićevi dani“ 2019. godine, imenuju se :

1. Jovan Marinković, predsjednik

Članovi :

1. Boško Lukić
2. Ruža Jović
3. Valentina Gavrić
4. Nada Mikanović
5. Slavica Spasojević
6. Jelena Nešković
7. Spomenko Novaković
8. Radivoje Sekanić
9. Čedomir Lujanović
10. Vlado Gligorević
11. Ratko Đurković
12. Milan Todorović

II

Odbor iz tačke ovog Rješenja ima zadatak da donese Program aktivnosti manifestacije „Jovićevi dani“ i da isti realizuje putem komisija za određene aktivnosti.

III

Prva sjednica Odbora biće održana u zgradi SO-e Ugljevik (sala za sastanke), 24.01.2019. godine sa početkom u 11 časova.

IV

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

RJEŠENJE

I

O isplati novčanih nagrada za najbolje literarne radove u kategoriji osnovnih i srednjih škola za obilježavanje kulturno - memorijalne manifestacije „Jovićevi dani“ - 2019.

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Nada Mikanović | 60,00 KM |
| 2. Slavica Spasojević | 60,00 KM |
| 3. Jelena Nešković | 60,00 KM |
| 4. Valentina Gavrić | 60,00 KM |
| 5. Nela Petrović | 100,00 KM |
| 6. Jasna Kovačević | 30,00 KM |
| 7. Dušan Jovičić | 100,00 KM |
| 8. Ivana Babić | 50,00 KM |
| 9. Miladin Filipović | 100,00 KM |
| 10. Nikola Gavrić | 50,00 KM |
| 11. Ceca Vidović | 50,00 KM |
| 12. Aleksandra Ilić | 50,00 KM |
| 13. Milan Todorović | 60,00 KM |
| 14. Spomenko Novaković | 60,00 KM |
| UKUPNO: | 890,00 KM |

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije gotovinski iz blagajne.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu“ Opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-296/19

Datum, 20.02.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-66-6/19

Datum, 14.02.2019. godine

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik

(„Službeni bilten opštine Ugljevik,, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik,
d o n o s i:

R J E Š E N J E

I

O isplati novčanih nagrada za manifestaciju „Izbor sportiste Opštine Ugljevik za 2018. godinu, i to:

1. Najuspješnija sportistkinja u mlađim kategorijama 100,00 KM
 2. Najuspješniji sportista u mlađim kategorijama100,00 KM
 3. Najuspješniji trener..... 200,00 KM
 4. Najuspješniji sportski radnik 2x200,00 KM.....400,00 KM
 5. Najuspješniji sportski klub.....200,00 KM
 6. Sportista opštine500,00 KM
 7. Voditelj programa.....50,00 KM
- UKUPNO: 1.550,00 KM

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu” Opštine Ugljevik.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa članom 125. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 11. stav 2. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u gradskoj,odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/17) Načelnik opštine Ugljevik, d o n o s i

R J E Š E N J E

o imenovanju disciplinske komisije

Član 1.

Imenuje se Disciplinska komisija u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik, u sastavu:

1. PETROVIĆ RANKA, dipl. pravnik, predsjednik, DRAGAŠ DARA, dipl. pravnik, zamjenik predj.
2. BENOVIĆ SLAVICA, dipl. pravnik, član ČAVIĆ MIRA, dipl. pravnik, zamjenik
3. AHMETOVIĆ DŽEVID, dipl. žnž. tehnolog. član, ČOLIĆ AHMED , dipl. pravnik, zamjenik

Komisije se imenuje na period od dvije godine.

Član 2.

Zadatak Komisije je da sprovodi disciplinski postupak u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/17) i Zakona o službenicima i namještenicima

u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16).

Član 3.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju disciplinske komisije broj:02-125-1/16 od 12.04.2016.godine.

Član 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-125- 1 /19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 26.02.2019.godine

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-413300-Rashodi za kamate za kredite..4.953,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal 231,00 KM
 -412700- Rashodi za stručne usluge 1.584,00 KM
 -419100- Rashodi po sudskim rješenjima 1.532,00 KM
 -487200- Transferi entitetu..... 46,00 KM
 -487300- Transferi jedinicama lokalne samouprave 1.555,00 KM
 -487400- Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja 5,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2159 /18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 8.588,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 2.445,00 KM
 -419100- Rashodi po sudskim rješenjima . 81,00 KM
 -638100- Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 42,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 1.496,00 KM
 -412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 1.323,00 KM
 -412300- Rashodi za režijski materijal 95,00 KM
 -412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 3.988,00 KM
 -412500- Rashodi za tekuće održavanje 2.568,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja . 761,00 KM
 -412700- Rashodi za stručne usluge 410,00 KM
 -413900- Rashodi za zatezne kamate 515,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2158/18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih 2.244,00 KM
 -412300- Rashodi za režijski materijal.. 480,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja 64,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 3.019,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 1.808,00 KM
 -411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 1,00 KM
 -412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 22,00 KM
 -412700- Rashodi za stručne usluge 3.767,00 KM
 -413900- Rashodi za zatezne kamate 164,00 KM
 -419100- Rashodi po sudskim rješenjima . 45,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2157/18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 925,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 925,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2161/18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-413900- Rashodi za zatezne kamate 5,00 KM

-412900- Ostali rashodi 163,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal

..... 163,00 KM

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima.. 5,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2162/18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Socijalna zaštita Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-416300- Doznake na ime socijalne zaštite 1.531,00 KM

na poziciju :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima 1.531,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2163/18

Datum: 25.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih

..... 3.225,00 KM

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih

..... 4.550,00 KM

-412900- Ostali rashodi 350,00 KM

-511300- Izdaci za nabavku opreme . 22,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 3.225,00 KM

-412800- Rashodi za održavanje javnih površina 50,00 KM

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima

..... 300,00 KM

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara

..... 22,00 KM

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 4.550,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2164/18

Datum: 25.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 4.452,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal.. 54,00 KM
-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 141,00 KM
-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 283,00 KM
-412700- Rashodi za stručne usluge ... 1.332,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate .. 1.182,00 KM
-412900- Ostali rashodi 1.460,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2165/18

Datum: 25.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 3.838,00 KM
na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga202,00 KM
-412500- Rashodi za tekuće održavanje . 100,00 KM
-412700- Rashodi za stručne uslug..... 970,00 KM
-412900- Ostali rashodi 2.401,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate..... 165,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2152/18

Datum: 26.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni biltenu opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

Budžetska rezerva 7.500,00 KM

na poziciju :

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite 6.000,00 KM
-415200- Grantovi 1.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2172/18

Datum: 26.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 1.220,00 KM
 -412500- Rashodi za tekuće održavanje 200,00 KM
 -511300- Izdaci za nabavku opreme 850,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal 300,00 KM
 -412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 200,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 500,00 KM
 -413900- Rashodi za zatezne kamate 50,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 150,00 KM
 -511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 1.070,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-2160/18

Datum: 26.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o

izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 880,00 KM
 -412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 1.400,00 KM
 -412500- Rashodi za tekuće održavanje.. 900,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 450,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 880,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 1.400,00 KM
 -412700- Rashodi za stručne usluge .. 900,00 KM
 -413900- Rashodi za zatezne kamate.. 450,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-2168/18

Datum: 26.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava, za mjesec novembar, u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 4.200,00 KM
 -413300- Rashodi za kamate za kredite 1.300,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge... 5.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2186/18

Datum: 27.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje... 141,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge 124,00 KM

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima...17,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2182/18

Datum: 28.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava, za mjesec decembar, u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-412900- Ostali rashodi..... 2.424,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal 393,00 KM

-412700- Rashodi za stručne usluge 264,00 KM

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene

..... 1.767,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2173/18

Datum: 28.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava, za mjesec decembar, u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-412900- Ostali rashodi 705,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal..455,00 KM

-412700- Rashodi za stručne usluge 250,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-2174/18

Datum: 28.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-414100- Subvencije 20.000,00 KM

na poziciju :

-415200- Grantovi 20.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-4/18

Datum: 03.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

416100- Doznake na ime socijalne zaštite 5.500,00 KM

na poziciju :

-415200- Grantovi 5.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-72/18

Datum: 31.12.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 13.500,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge ... 13.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40- 73/19

Datum: 03.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 841,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 728,00 KM

-412900- Ostali rashodi 107,00 KM
 -413900- Rashodi za zatezne kamate 6,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2190/18

Datum: 04.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

asilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 15.260,00 KM

na poziciju :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 15.260,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-86/19

Datum: 15.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 2.950,00 KM

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene 570,00 KM

na poziciju :

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 1.600,00 KM

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 300,00 KM

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 100,00 KM

-412300- Rashodi za režijski materijal 320,00 KM

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 150,00 KM

-412700- Rashodi za stručne usluge 1.000,00 KM

-413900- Rashodi za zatezne kamate 50,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-84/19

Datum: 15.01.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 1.730,00 KM

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik usluga 1.000,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge .. 1.000,00 KM

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 1.730,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-28/19

Datum: 15.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodna biblioteka Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec novembar, sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 20,00 KM

na poziciju :

-511300- Izdaci za nabavku opreme 20,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-102/19

Datum: 17.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih

..... 100,00 KM

na poziciju :

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja

..... 100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02/5-40-97/19

Datum: 17.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec decembar, sa pozicije :

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova

zaposlenih 7.344,00 KM

na poziciju :

-411100- Bruto plate zaposlenih 6.216,00 KM

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme

bolovanja 1.128,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl. ek.
 Broj: 02/5-40-89/19
 Datum: 17.01.2019.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 18.091,00 KM
 -513700- Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu 1.000,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge 5.730,00 KM
 -412800- Rashodi za održavanje javnih površina 8.361,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 4.000,00 KM
 -511700- Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 1.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl. ek.
 Broj: 02-40-116/19
 Datum: 17.01.2019.god

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj:02-404-134/18
 Datum:28.12.2018.g.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

ODLUKU O POKRETANJU PONOVLJENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje ponovljenog postupka javne nabavke usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za vjerski objekat-kapelu u naseljenom mjestu Ravno Polje.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi od 600,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 71220000-6.

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 4 (usluge). Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 513700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
 investicije i nadzor NAČELNIK OPŠTINE
 Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK
 NAČELNIK OPŠTINE
 Broj:02-404-136/18
 Datum,28.12.2018.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe i to: Nabavka vatrogasne opreme za potrebe Vatrogasne jedinice opštine Ugljevik.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN:35111000-5.

Član 2.

Nabavka robe iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:šesthiljada i 00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 13 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 511300.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-137/18
Datum,31.12.2018.g.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18.stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), i člana 2.stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj 2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

**O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA
JAVNE NABAVKE**

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba i to: Računara i računarske opreme.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 30200000-1.

Član 2.

Nabavka robe iz tačke 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 3.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 4.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a (slovima:četirihiljadehiljadei00/100KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 19 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 511300.

Član 4.

Realizacija nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 5.

Zaključenje direktnog sporazuma u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove
Trg Draže Mihajlovića br. 1
76330 Ugljevik
Broj: 02-372-83/18

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. izvršio je u registru zajednicu etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 2/10 br 02-372-83/19 od 03.01.2019. god..sa sljedećim podacima:

Promjene lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice etažnih vlasnika „Starine Novaka, 2 i 4 ulaz 2 i 4 Ugljevik Jovo Jovanović iz Ugljevika je ovlašten za zastupanje zajednica etažnih vlasnika „Starine Novaka 2 i 4 ulaz 2 i 4 Ugljevik pred organima uprave pravosudnim organima i u pravnim poslovima sa trećim licima vezanim za održavanje i korištenje zgrade. Cvetković Tihomir i Simić Slavko iz Ugljevika raniji zastupnici brišu se iz registra kao lica ovlaštena za zastupanje zajednice i njihova ovlaštenja

Službeno lice organa

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove
Trg Draže Mihajlovića br. 1
76330 Ugljevik
Broj: 02-372-2/19

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. 76300 Ugljevik na osnovu rješenja broj 02/-372-2/19 od 21.01.2019. godine izvršio je u

registru zajednicu etažnih vlasnika stambenih zgrada, u registarskom listu broj 1/19 upis osnivanja zajednica etažnih vlasnika „Njegoševa br 6 Ugljevik sa sledećim podacima:

Broj osnivača 20 djelatnosti zajednice obezbeđivanje sredstava za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i druge troškove upravljanja zgradom održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade korištenje zajedničkih dijelova zgrade rad na unapređenju estetskog ambijentalnog i urbanog izgleda zgrade. Zajednica je ovlaštena da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuje ugovore i obavlja druge poslove pravnog prometa u okviru svoje djelatnosti samostalno i bez ograničenja. Zajednica odgovora za svoje obaveze apsolutnom svojom imovinom. Za obaveze Zajednice koje se odnose na poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade odgovaraju supsidijarno članovi zajednice do visine svog udjela u plaćanju troškova investicionog i tekućeg održavanja i hitnih intervencija na zajedničkim dijelovima zgrade Novo Stanišić i Zoran Grujičić zastupaju zajednicu samostalno i bez ograničenja.

Službeno lice organa

NAČELNIK OPŠTINE

Odjeljenje za prostorno uređenje i

stambeno komunalne poslove

Trg Draže Mihajlovića br. 1

76330 Ugljevik

Broj: 02-372-27/18

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Opštine Ugljevik, Trg Draže Mihailovića broj 1. na osnovu rješenja broj 02/4-372-27/19 od 08.02.2019. god..izvršio je u registru zjednica etažnih vlasnika stambenih zgrada u registarskom listu broj 3/13 upis promjene lica ovlaštenog za zastupanje Zajednice etažnih vlasnika Ćirila i Metodije 5 Ugljevik sa sljedećim podacima

Radoslav Radovanović iz Ugljevika je ovlašten za zastupanje zajednica etažnih vlasnika Ćirila i Metodije 5 Ugljevik pred organima uprave pravosudnim organima i u pravnim poslovima sa trećim licima vezanim za održavanje i korištenje zgrade. Milenko Načić iz Ugljevika briše se iz registra kao lica ovlaštena za zastupanje zajednice i njegova ovlaštenja.

Službeno lice organa

S A D R Ź A J

AKTI SKUPŠTINE

Odluka o proglašenju mandata odbornika SO-e Ugljevik.....	1
Odluka o usvajanju Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području Opštine Ugljevik za period 2019 -2028. godinu	1
Odluka o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik	9
Odluka o proširenim pravima iz socijalne zaštite	14
Odluka o dodjeli na korišćenje prostorija za potrebe JU Cantra za socijalni rad Ugljevik	15
Odluka o dodjeli na korišćenje nepokretnosti u K.O. Korenta	16
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	16
Odluka o prenosu prava korišćenja izgrađenog vodovoda u Mezgraji – zaseok Gajići - Zelenovići.....	17
Odluka o određivanju prosječne konačne građ. cijene m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2018.g.....	17
Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta	18
Odluka o oslobađanju plaćanja duga za zakupa građevinskog zemljišta	19
Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Ugljevik	19
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Opštinske izborne komisije Ugljevik	20
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	21
Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog Odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	21

Rješenje o davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za korišćenje fekalne kanaliz. i odvoza komunalnog otpada	21
Program mjera sistematske preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	23
Zaključci sa sjednice SO-e	25

AKTI NAČELNIK OPŠTINE

Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2018 / 2019. godinu.....	28
Pravilnik o ostvarivanju prava na sufinansiranje troškova asistiranre reprodukcije (vantjelesne oplodnje).....	29
Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste Opštine Ugljevik	31
Javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Opštine Ugljevik	32
Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Ugljevik za 2019. godinu.....	33
Rješenje o imenivanju Odbora za organizaciju manifestacije „Jovićevi dani“ 2019.godine	34
Rješenje o isplati novčanih nagrada „Jovićevi dani“	34
Rješenje o isplati novčanih nagrada „Izbor sportiste“	35
Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije.....	35
Rješenje o realokaciji sredstava	35
Odluka o pokretanju postuka javne nabavke	44
Oglas	45